


PUOGAE YA SETSWANA

Buka 1
Kgweditlano
1 & 2



SETSWANA HOME LANGUAGE
GRADE 3 – BOOK 1
TERMS 1 & 2
ISBN 978-1-920458-34-8
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
10th Edition

ISBN 978-1-920458-34-8



9 781920 458348

a b c d e
f g h i j
k l m n o p
q r s t u
v w x y z

ISBN 978-1-920458-34-8

PUOGAE YA SETSWANA – Mophato 3 Buka 1



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



E tlhabolotswe
e bile e tsamaelana
le PPKT

Mophato 3

Leina:

Tlelase:



MAIKARABELO A BASWA BA AFRIKA BORWA



Mme Angie Motsheka,
Tonakgolo ya Thutotheo



Rre Enver Surty,
Motlatsatonakgolo ya
Thutotheo

Dibukatiro tse di kwaletswe bana ba Aforikaborwa ka fa tlase ga boeteledipele jwa ga Tonakgolo ya Lefapha la Thuto ya motheo. Mme Angie Motshekga le Motlatsatonakgolo ya Lefapha la Thutotheo. Rre Enver Surty.

Dibukatiro tsa Rainbow ke karolo ya maiteko a mangwe a Lefapha la Thuto ya motheo a a ikael ikaeletseng etsweng go tokafatsa bokgoni jwa barutwana kgotsa baithuti ba Aforikaborwa mo mephatong e merataro ya ntlha. Jaaka e le sengwe sa dilo tse di kwa godimo mo Lenaneotirong la Mmuso, porojeke e e etleediwa ke lefapha la matlotlo/ditshelilete la bosetshaba Se se kgontshitse Lefapha go kwala dibukatiro tse ka dipuo tsotlhe tsa semmuso. mme ga di duelelwé.

Re solo fela gore dibukatiro tse di tlaa tswela barutabana mosola mo go ruteng ga bona ga letsatsi le letsatsi, le mo go netefatseng gore barutwana ba digela kharikhulamo ya bona. Re netefaditse gore re kaela morutabana sentle mo tirong nngwe le nngwe ka go tsenyeletsa mesupatsela go bontsha gore ke eng se morutwana a tshwanetseng go se dira.

Re solo fela gore bana ba tlaa itumelela go dira mo bukeng e fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana, o tlaa abelana le bona boitumelo jwa bona o tlaa e itumelela mmogo le bona.

Re go eleletsa katlego e kgolo mo tirisong ya dibukatiro tse, wena le barutwana ba gago.

Tekatekano	Seriti sa botho	Botshelo
Tshwara motho mongwe le mongwe sentle le ka go lekalekana. O se ka wa kgetholola.	Tlotla mongwe le mongwe. Nna bonolo le pelonomi.	Botshelo jotlhé bo botlhokwa. Tlotla botshelo bongwe le bongwe.
Lelapa	Thuto	Mmereko
Tlotla batsadi ba gago. Nna bonolo le boikanyego mo lelapeng la gago.	Tsena sekolo, o ithute mme o bereke ka natla. Obamela melao ya sekolo.	Thusa lelapa la gago ka mmereko kwa gaeno. Bana ba se ka ba patelediwa go batla mmereko.
Kgololosego le pabalesego	Dithoto	Bodumedi. Tumelo le dikakanyo
O se ka wa gobatsa, wa dipisa kgotsa wa tshosetsa ba bangwe, gape o se ka wa letla ba bangwe go dira jalo. Rarabolola tihokakutlwisanon ka mokgwa wa kagiso.	Tlotla dithoto tsa batho ba bangwe. O se ka wa senya dithoto e bile o se ka wa utswa.	Tlotla ditumelo le dikakanyo tsa batho ba bangwe.
Tshireletsego	Boagi	Kgololosego ya puo
Tihokomela lefatshe. O se ka wa senya metsi le motlakase. Tihokomela diphologolo le dijwalo. Tshola legae le tikologo ya gago di le phepa e bile di babalesegile.	Nna Moafrikaborwa yo o siameng e bile a le boikanyego. Obamela melao, mme o netefatse gore batho ba bangwe ba dira jalo le bona.	O se ka wa gasagasa maaka le lethoo. Netefatsa gore batho ba bangwe ga ba rogakiwe e bile ga ba utlwisiwe botlhoko.



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa
© Department of Basic Education
Tenth edition 2020

ISBN 978-1-920458-34-8

This book may not be sold.

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked, the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.



Mophato 3



P u o g a e

YA SETSWANA



SETSWANA

Buka

I



DIKAEDI TSA MORUTABANA

Dirisa bua e le metswedi e mengwe ya gago fa o tsweletse go tlhabolola dikakanyetso tse di latelang tsa bogatasi mo barutwaneng:

- **Tshwaro ya buka:** Mokgwa o o nepagetseng wa go tshwara le go phetla ya buka.
- **Kakanyetso ya buka:** Tsebe ya kwa pele, tsebe ya kwa morago, setlhogo le lenaneo la diteng.
- **Bokaelo:** Go buisa go tswa kwa pele go ya kwa morago, go tswa kwa molemeng go ya kwa mojeng le go tswa kwa bogodimong go ya kwa tlase.

MAELE A GO RUTA

Go reetsa le go bua

Okomela Kemo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (Setswana Puogae), ts. 10.

Barutwana ba tshwanetse go dirisiwa dikgang, maboko a makhutshwane, maboko le dipina beke nngwe le nngwe.

Motlotlo wa ditshwantsho

1. Kaela barutwana ka ga go:

- Balolola le go tlota dilo tse di mo ditshwantshong (bogolo, sebopego, mmala le boleng)
- Ranola ditshwantsho ka go botsa dipotso: mang, eng, kae, leng, goreng, go diragetse eng pele, go diragetse eng morago?
- Tlhamma kgang ya tlelase (bolele bo laolwa ke maemo a kgolo ya barutwana)
- 2. Letla morutwana mongwe le mongwe go tlotele tsala kgang ya tlelase.
- 3. Rulaganya kwalo ya kgang ya tlelase (Puogae ya CAPS, ts. 12, kwalo e e amogannwag). *Lemosa barutwana ka ga tiriso ya ditlhakagolo, kgaoganyo ya mafoko le matshwaopuso.*
- 4. Letla barutwana go go sala morago mo puisong ya kgang ya tlelase.
- 5. Kopa barutwana go thalela kgotsa go sekeletsa medumo, tlolofoko kgotsa dipopego tsa puo tsa beke mo kgannyeng ya tlelase.

Go buisa

Okomela Kemo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (Setswana Puogae), ts. 12 – 18, mabapi le dikarolwana tsa botlhokwa tse tlhano tsa go ruta puioso.

Go kwala

Okomela Kemo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (Setswana Puogae), ts. 18 – 19, mabapi le mokwalo le tsamaiso ya go kwala. Kwa bokhutlong jwa kgweditharo, barutwana ba tlogela mokwalo wa go goloketsa ditlhaka ba ya

kwa mokwalong wa go tshwaraganya ditlhaka kgotsa wa go tseketsa. Dithuto ts amokwao di tshwanetse go tlhokomela bogolosegolo ditlhakkanye le ditlakagolo le dikgolagano tse di batlegang mo mokwalong o montlhwa. Barutwana ba tshwanetse go kgona go kopolola sekwalwa se se tlantsweng (sk. Sekwalwa se se tswang mo bukeng) ka mokgwa wa mokwalo o o tshwaraganyang ditlhaka.

Tshola dintsha tse mo tlhaloganyong:

- Dikeleletso tsa barutwana tsa go ithuta di a farologana. Go botlhokwa gore barutwana ba rotloediwe tbang le pono, kutlo le maitemogelo kana sebele sa bona gore ba ithuta sentle.
- Go ithuta go diragala ka go boeletsa.
- Barutwana ba tshwanetse go ithuta ka bobona, ka jalo ditirwana di tshwanetse go ikatisediwa pele di wediwa ka go kwala, sk.:

Tlotlofoko: Naya barutwana tlhono ya go aga mafoko ba dirisa dikarata tsa mafoko.

Go tlhaloganya: Barutwana ba tshwanetse go fetsa dikarabo ka molomo mo ditlhopheng tsa bona pele ba di fetsa ka go di kwala. Moetedipele wa setlhophoa o botsa dipotso fa ditokololo tsa setlhophoa di batla dikarabo e bile di araba dipotso.

Go tlhophoa mafoko go feleletsa dipolelo. Neela ditlhophoa diterepe tse di sa felelang gammogo le dikarata tsa mafoko. Barutwana ba feleletsa dipolelo ka go baya dikarata tsa mafoko ka nepagalo.

Go nyalanya mafoko le ditshwantsho (ts. 17): Godisa tsebe go nna A3. Mo ditlhopheng ts abona, barutwana ba baya ditshwai mo dikarabong tse di nepagetseng.

Go nyalanya dikarolo tse pedi tsa polelo (ts. 84): Mo ditlhopheg tsa bona, barutwana ba nyalanya dikarolo tsa dipolelo.

Go kwala athikele ya lokwalodikgang (ts. 128): A barutwana ba kwala athikele ya tlelase e sala morago ke athikele ya setlhophoa pele ba kwala diathikele tsa bona.

Dithanodi: Dirisa dithanodi letsatsi lengwe le lengwe. Bokgoni jwa barutwana bo laola maemo a bothata jwa ditirwana. Go ka tlhogagala gore go neelanwe ka metswedi ya ditsebe.

Ela tlhoko: Mo ditirwaneng tsa ditlhophoa, neelang moetedipele wa setlhophoa sete ya dikarabo go mo kgontsha go kaela ditokololo tsa setlhophoa ka nepagalo.

Thitokgang 1: Boela sekolong**1 Jaanong re mo Mophatong wa 3 2**

Go bua: Dirisa dikai tsa pono go fopholetsa gore kgang e ka ga eng.
 Go buisa: Go buisa go go arolelanelwang (kanelo)
 Thutiso ya tekatlhaloganya
 Supa dintlhakgolo mo go se se buisitsweng
 Medumopuo: medumo ya ditumanosi oo, ng, ph, tl, th le -ntl.
 Go kwala dipolelo mo dibukeng tsa thutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.
 Bo buisa: Mafokopono

2 Ka ga sekolo sa me 4

Go bua: Bua le tsala ya gago ka ga metshameko e o e ratang
 Puo: Tatelano ya ditlhaka, mainatota
 Go kwala: Dirisa mafoko a a neetsweng go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya thutiso.
 Tlatsa tshedimosetso e e ka ga wena mo foromong.
 Kwala dipolelo tse di ka ga se o se ratang le gore ditsala tsa gago ke bomang.
 Puo: sekeletsa mainatota a a tshwanetseng go simolola ka ditlhakagolo.
 Go kwala: Dira phousetara.

3 Ke letsatsi la botsalo la Morutabana 6

Go buisa le go tlhaloganya: E tshwana le pampiri ya tiro 1.
 Puo: Go kgaoganya maina ka fa tlase ga ditlhogo tsa motho, lefelo kgotsa selo.
 Medumopuo: tsi, me, go, ai, i tlw

4 Sephiri sa me sa letsatsi la botsalo 8

Go kwala: Direla mongwe yo o kgethegileng karata ya letsatsi la botsalo.
 Go buisa: Buisa bukanatsatsi ya ga Piet mme o bue le tsala ya gago ka ga keletso ya ga Piet ya sephiri ya letsatsi la botsalo.
 Go kwala: Kwala keletso ya gago ya sephiri ya letsatsi la botsalo mo bukanatsatsing.
 Itumele: Tlatsa maina a ditsala tsa gago mo dikgweding tse ba bonweng ka tsona.

5 Letsatsi la metshameko 10

Go bua: Dirisa dikai tsa pono go fopholetsa gore kgang e ka ga eng
 Go buisa: Go buisa go go arolelanelwang (kanelo)
 Medumopuo: aa, d, ele, kw, nya, le
 Puo: kgaoganya mafoko go ya ka dinoko
 Go kwala: Dirisa mafoko a a neetweng go kwala dipolelo
 Tlhaloganya: Dira lenaane la ditiro tse go builweng ka tsona mo kgannyeng.

6 Letsatsi la boitumediso kwa sekolong 12

Go bua: Botsa ditsala tsa gago ka ga metshameko ya bona ya mmamoratwa. Tlatsa mo tafoleng.
 Puo: Tatelano ya ditlhaka
 Puo: Mafoko popo
 Go kwala: Kwala ka ga motshameko wa gago wa mmamoratwa.
 Go kwala: Dira phousetara go bapatsa Letsatsi la Metshameko.

7 Pula e na ka letsatsi la metshameko 14

Go buisa: Tshwana le pampiri ya tiro 1
 Pharologanya
 Medumopuo: etse, nya, tsh, oga, kgw

8 Morago ga letsatsi la metshameko 16

Go bua: Diragatsa se se diragetseng mo letsatsing la metshameko.
 Puo: Kwala dipolelo ka Tirisopego.
 Dirisa mmepekakangwa go polana

9 Leobo la sekolo le a Ša 18

Go buisa go go arolelanelwang:
 Tshwana le pampiri ya tiro 1.
 Puo: Tsamaisano le maemedi (sekeletsa mafoko a a kayang go feta motho a le mongwe)
 Medumopuo— mm, kg, nkg, ng, leo

10 Tshireletso ya molelo ... 20

Go kwala: Ditshwantshonomoro di bontsha tatelano e e nepagetseng
 Go kwala: Kwala ka ga setshwantsho sengwe le sengwe
 Puo: Dirisa matshwao a puo mo dipolelong
 Puo: Mainatota, dirisa maina mo dipolelong

Kgweditharo 1: Dibeke 1-4

Itumele: Thusa boraditimamolelo go bona tsela ya bona.

11 Letsatsi la laeborari 22

Go buisa & tlhaloganya: Tshwana le pampiri ya tiro 1.

Medumopuo: ts, fa, ku, gw.

Puo: Golaganya dikarolo di le pedi tsa dipolelo go bopa polelopate o dirisa legokanyi kana lekopanyi "gonne" (go bontsha tlholego le poelo).

Medumopuo: sh tshimologong le kwa bokhutlong ba mafoko

**12 Go buisa dibuka 24**

Kwala tebogape ka ga buka

Batla mafoko a a dumangmmogo

Go bua: Thala matshwao mme morago o tlhalosetse tsala ya gago matshwao ao.

13 Dilo tse re di ratang 26

Go buisa & tlhaloganya: Risepe
 Medumopuo: isa, tlo, ong, ima, tsh, nya, iphi

Tirwana ya go itlhophela karabo e e itumedisang.

14 Mang o rata eng? 28

Go kwala: Botsolotsa dipotsa mo ditsaleng mme o tlatse tafole.

Kwala risepe ya mmamoratwa

Puo: Go gokaganya dipolelo - sediri le lethusalediri.

15 Moeng yo o makatsang kwa sekolong sa rona 30

Diragatsang kgang ka ga podi e e tlang sekolong

Medumopuo: ng, p, mo, ona, se

16 Podi ya sekolo 32

Go kwala: Kwala dinomoro mo ditshwantshong ka tatelano e e nepagetseng ya kgang. Kwala polelo go setshwantsho sengwe le sengwe.

Kwala buka yak gang o dirisa thempoleite e e kgaotsweng.

Kgang e tshwanetse go nna le tshimologo, mmele le bokhutlo.



1 Jaanong re mo Mophatong wa 3



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Re itumeletse go bala Mophato wa 3.

"Ke itumetse ka gonne ke **ya** go nna **morutabana** wa lona," ga bua Mohumagatsana Tholo.

"Ke a itse gore le tlile go dira ka natla mo Mophatong wa 3," a rialo.

"Go **na** le bana le ba **babedi** ba bašwa. Ke Mapiti le Lebo," a rialo.

Lebo o mo **setuloteting**. Re tshwanetse go mo **thusa** go tsamaya mo sekolong.





Letlha:

Phaposiborutelo e **phepa** ke e **ntle**.

Go na le phousetara mo leboteng e e re
gakololang go tshwara sekolo se le phepa.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Dirisa mafoko a 5 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.



phepo	tlile	haba	ntlo	mophatong
phoso	tlama	thupa	ntle	sekolong
pholo	tlala	thula	ntlatsha	thabeng



A re kwaleng

Araba dipotso tse. Lefoko la ntla le simolole ka **tlhakakgolo**.

O se ka wa lebala go kwala **khutlo** kwa bofelong jwa lefoko.

Ba mo mophatong ofe jaanong?

Ba mo

Ke mang yo o tleng sekolong ka setuloteting?

Ke ka lebaka la eng go na le phousetara e kgolo mo leboteng?

Go ba gopotsa

Bana ba babedi ba ba ntshwa ke bomang?

Ke le

2 Ka ga sekolo sa me



A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga metshameko e o e ratang.



A re kwaleng

Kwala maina a le 4 a ditsala tsa gago ka tatelano.

1		3	
2		4	

Maina



Tiriso ya mafoko

Jaanong sekeletsa maina a tshwanetseng go simolola ka ditlhakagolo.
Batla mafoko a e leng maina a batho kgotsa a mafelo. Morago o dirise mafoko
a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya dithutiso.



dikausu

moranang

ditlhako

durban

mme sibisia

jabu

ati

lebopo

morutabana

ntlo

latshipi

ferikgong

motsekapa

polokwane

baesekele

bese



Boitumediso

Jaanong feleletsa karata e ka ga gago.



Leina la me ke _____.

Ke mo mophatong wa _____ . Ke na le dingwaga di le _____ .

Leina la tsala ya me ke _____ .

Motshameko o ke o ratang ke _____ .

Buka e ke e ratang ke _____ .



Letlha:



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le pedi ka ga gago, se o se
ratang le gore ditsala tsa gago ke bomang.



Mafoko a
tlwaelo
morago
potologa
bana



Boitumediso

Lebelela phousetara e e ka ga go tshola sekolo se le phepa.
Bolelela tsala ya gago gore phousetara ya re re dire eng. Oketsa ka dipolelo tse
dingwe mo phousetareng tse di buang ka ga go se latlhele matlakala gongwe le
gongwe. Dirisa mokwalo o o gogelang.



O se ka wa nna khukhwane
ya matlakala.



O nne khukhwane e e phepa.
Tshola sekolo sa gago se le phepa.
Sela dipampiri.
Dirisa kgamelo ya matlakala.



Morutabana: Saena

Letlha

3 Ke letsatsi la botsalo a Morutabana



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Gompieno ke **letsatsi la botsalo** la morutabana wa rona.

O ne a na le dikerese di le dintsi mo kukung ya gagwe.

Morago ga gore Mohumagatsana Tholo a **time** dikerese, re ne ra **opela** pina e e monate ya letsatsi la botsalo mme rotlhe raja kuku. Re mo **file** setshwantsho sa **nonyane** e kotame mo **setlhareng**.

Morago re ne ra kwala **maina** a rona mo khalentareng ya letsatsi la botsalo.

Letsatsi la botsalo la ga Amo le ka **Motsheganganong**. La ga Lebo le ka Mopitlwé.





Letlha:



A re kwaleng

Araba nngwe le nngwe ya dipotso tse. Gakologelwa go dirisa ditlhakakgolo le khutlo kwa bofelong jwa karabo.

Ke mang yo e neng e le letsatsi la botsalo la gagwe?



Ke mang yo o tlileng go dira moletlo wa letsatsi la botsalo ka Letlhhabula?

A Bongi o tla kgoni go dira moletlo wa go thuma mo letsatsing la gagwe la botsalo? Goreng?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhahetseng mo bukeng ya dithutiso.

letsatsi	e me	kuku	kaila	dira	mopi tlwe
met si	lo le me	tuk u	gail a	sira	ut lwa
mot si	pa lame	fatuk u	sail a	tira	mmu tlwa



A re kwaleng

ditlhako

Mahikeng

Kwala maina a mo dikarateng tse di nepagetseng.

pene ya sekolo

Amo

Jabu

setulo

Motsekapa

Polokwane

MOTHO

SELO


LEFELO

Sephiri sa me sa letsatsi la botsalo



A re kwaleng

Direla mongwe yo o mo ratang karata ya letsatsi la botsalo. Kwala molaetsa o o kgethegileng fa pele ga karata. O kwale fa godimo ga setshwantsho. Morago kwala molaetsa o o kgethegileng wa letsatsi la botsalo ka mo gare ga karata.




A re buiseng

Buisa bukatsatsi ya ga Ati, mme o buisane le tsala ya gago ka ga keletso ya letsatsi la botsalo la ga Ati.

Bukatsatsi e e rategang

21 Mopitlwe 2015

Fa ke na le dingwaga di le robedi mo kgwedding e e tlang, ke batla mpho e e kgethegileng ya letsatsi la botsalo. Ga ke batle sengwe le sengwe fela. Ke batla gore rre a tle gae gore a tle a ntseye ke ye go bona motshameko wa kgwele ya dinao.





Letlha:



A re kwaleng

Jaanong kwala keletso ya gago ya letsatsi
la botsalo.

Bukatsatsi e e rategang

Letlha

Mafoko a
tlwaelo

tla
robedi
keletso



Boitumediso

Tlatsa maina a ditsala tsa gago tsotlhhe mo
kgwedding e e nang le malatsi a bona a botsalo.



KHALEN TARA VA LETSATSIL A BUTSALO

Ferikgong

Tlhakole

Mopitlwé

Moranang

Motsheganong

Seetebosigo

Phukwi

Phatwe

Lwetse

Diphalane

Ngwanaitseele

Sedimonthole



Morutabana: Saena

Letlha


9

5 Letsatsi la metshameko



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

"Re tshwanetse go thusa go baakanyetsa Letsatsi la metshameko", morutabana o ne a re bolelela.

Lebo a re "Ke tlaa dira phousetara go bolelela batho ka ga Letsatsi la metshameko."

"Nka dira dithuthuntshwane gore ke di rekise", ga bua Bongi.

"Ke tlaa thusa go tsenya dithuthuntshwane mo dipaketeng", Amo a bua.

"Ke tlaa rulaganya dipina tse re ka di opelang", ga bua Jabu.

"Ke tlaa ema kwa moleng wa phenyo gore ke bone yo o fenyang," ga bua Ati.

"Gape ke tlaa ema kwa hekeng go bontsha bomme le borre kwa ba tshwanetseng go ya teng," ga bua Piti.





Letlha:



A re kwaleng

Kgaoganya mafoko a go ya ka
medumo ya ona.

Makopanyi

ka fa teng

kwantle

morago

ka fa tlase

magareng

pele

Jaanong a kwale go ya ka tatelano ya alefabete.

1		4	
2		5	
3		6	



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di
itlhamseng mo bukeng ya gago.

tlaa	dira	bolelela	kwa	tse nya	pele
jaaka	dila	lebelela	lekwa	bonya	tse le
jaanong	disa	tsenelela	bokwa	benya	yole



A re kwaleng

Lebelela lenaneo la ditiro tse di tshwanetseng go dirwa. kwala maina a batho ba
ba tlaa dirang tiro nngwe le nngwe. Bua gore a tiro e tshwanetse go dirwa pele ga
Letsatsi la metshameko kgotsa ka Letsatsi la metshameko.

Ke tiro mang?	Ke mang yo o tlaa e dirang?	A e tshwanetse go dirwa pele ga Letsatsi la Metshameko kgotsa ka Letsatsi la Metshameko?
Dira phousetara.	Lebo	Pele ga
Dira dithuthuntshwane go di rekisa.		
Tsenya dithuthuntshwane mo dipaketeng.		
Tlhama dipina		

Morutabana: Saena

Letlha


11

6 Letsatsi la boitumediso kwa sekolong



A re direng


Botsa ditsala di le tharo gore ke motshameko ofe o ba o ratang.
Tlatsa maina a bona. Kwala motshameko o ba o ratang fa tlase.

Leina	Thandi			
Motshameko oorategang	Bolotloa			



A re kwaleng

Kwala dinomore ts setlhophpha sengwe le sengwe sa mafoko go bontsha
tatelano e e nepagetseng ya alefabete. O setse o diretswe lebokoso la ntlha.



1	rata
2	rola
3	ruta

	huma
	hempe
	halofo

	rera
	roka
	ruma



A re kwaleng

Dirisa mafoko a mabedi a, go dira lefoko le le lengwe.



phaposi

+

borutelo

=

phaposiborutelo



moruta

+

bana

=

botlhaba

+

tsatsi

=

tsela

+

pedi

=



Letlha:



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le tharo ka ga motshameko
o o ratang.



Mafoko a
tlwaelo

pele
ka
kae



Boitumediso

Thusa Lebo go dira phousetara ya Letsatsi la metshameko. Tlatsa leina la sekolo sa gago. Thala ditshwantsho mo phousetareng go bontsha gore go tlaa diragala eng mo Letsatsing la metshameko. Oketsa ka tshedimosetso nngwe fela e e se yong. Fa o fetsa bontsha tsala ya gago phousetara ya gago.



Sekolo



Letsatsi la Metshameko

Itumedise kwa sekolong ka Lamatlhatso a tlhola 5 Mopitlwe

Go simololwa ka 10:00

Go tlaa rekisiwa dithuthuntshwane

Morutabana: Saena

Letlha

13

7 Pula e na ka letsatsi la metshameko



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Mongwe le mongwe o ne a itumetse kwa
metshamekong ya sekolo. Go ne go le bothitho,
go le letsatsi, e le letsatsi la selemo. Bomme le borre
ba ne ba opela. Re ne re taboga e bile re fenza.
Mongwe le mongwe o ne a itumeletse letsatsi le.
Ka bonako pula ya simolola go na. Dikgadima
di ne di rwatlanya. Pula e ne ya na ka maatla thata ra bo ra iphitlhela re
gatsetse e bile marokgwe a rona a go taboga a kolobile. Phefo e ne ya foka ya
bo ya roba diphousetara tsa rona.
Re ne ra tshabela mo diphaposiborutelong mme ra emela gore pula e se.
Fa pula e sa, rotlhe ra ya gae.





Letlha:



A re kwaleng

Kholomo e e ka fa molemeng e bontsha khutshwafatso ya mafoko a a mo kholomong e e ka fa mojeng. Thala mola go golaganya mafoko a.

ina
felo
wago
tsatsi

lefelo
letsatsi
leina
wa gago



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhahetseng mo bukeng ya gago.



itumetse	fenya	metshamekong	taboga	marokgwe
opetse	bonya	tshekong	leboga	sekgwa
gatsetse	tsenya	tshepong	dikologa	mokgwa



A re kwaleng

Araba dipotso tse. Lefoko la ntlha la karabo le simolole ka tlhakakgolo. Gakologelwa go feleletsa ka khutlo.

Ke eng se se dirileng gore Letsatsi la metshameko le se ka la tswelela?

Mongwe le mongwe o ne a tabogela kae kgatlhanong le pula?

A o akanya gore ba ne ba reetsa pegelo ya bosa? Goreng o rialo?

Naya kgang e setlhogo.

8 Morago ga letsatsi la metshameko



A re diragatseng

Diragatsa se
se neng se diragala
kwa Letsatsing la
metshameko fa pula e ne
e simolola go na.




A re kwaleng

Kwala jaanong se mongwe le mongwe a se buang le go dirisa
matshwao a puiso a a nepagetseng.



Pula e simolola
go na.

Amo o ne a re, "Pula e simolola go na."



Bongi o ne a re "

Jabu o ne a re "

Ke kgona go
taboga ka bonako.

Ke rata go
tshameka bolotloa.



Tsenang mo
phaposiborutelong go
fitlhela pula e emisa go
na.



Morutabana o ne a re "



Letlha:



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le tharo o tlhalosa se se diragetseng ka
Letsatsi la metshameko.

Mafoko a
tlwaelo
emisitse
ke
mongwe
sa



Boitumediso

Thusa go rulaganya Letsatsi la Metshameko. Kwala dikakanyo
tsa gago mo lebokosong lengwe le lengwe mo letlhomesong le.



Lobelo lwa mae la maswana

* gakologelwa:

- mae a a apeilweng
- maswana


Letlha
le Nako:

Gakologelwa

Go dirwe eng
fa pula e ka na?

Ke mang yo o tlaa thusang?

Go jewa eng?



Morutabana: Saena

Letlha


17

9 Leobo la sekolo le a ša



A re kwaleng

Lebelala ditshwantsho. O bona eng?




A re buiseng

Gompieno fa re ne re le mo
phaposiborutelong re ne ra nkgelela
mosi.

Ntšwa ya rona, Ben, ya simolola go
nkgankgelela.


Go ne go nkga eng?



Morago ra bona leobo le ša. Re ne
ra ikutlwa re boifa. Morutabana a
leletsa 10177. Re ne ra tshwanela go
ema mmogo mo moleng ka fa tlase ga
ditlhare.



Boraditimamolelo ba le barataro ba
tla go tima molelo. Ba ne ba tshotse
mabantaa magolo le dilepe e bile ba
rwele dimaseke.



Ba tla ba palame llori e khividu ya
molelo e e phatsimang. Ba dirisa
lethompo le le kima mme ba tima
molelo. Leobo la rona la sirelediwa.



Letlha:




A re kwaleng

Sekeletsa mafoko a a mo lebokosong le le fa tlase a a
kayang palo e e fetang motho a le mongwe.



nna	rona	ke	ba	o	bona
lona	ena	wena	tsona	gagwe	me



Tlhophha mme o sekeletse lefoko le le nepagetseng. Buisa dipolelo.

A re kwaleng

Amo	o	ba	a taboga.
-----	----------	----	-----------

Bongi	ke	ba	mofenyi.
-------	----	----	----------

Bana	o	ba	kwa sekolong.
------	----------	----	---------------

Bana	o	ba	kwa metshamekong.
------	----------	----	-------------------

Pule	o	ba	buisa buka.
------	----------	----	-------------



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go
kwala dipolelo tse o di itlhahetseng mo bukeng ya gago.

nkg a	mang	leobo	kgona	mmogo
nkgona	nnang	leoto	kgopa	mme
nkgopa	mong	leodi	kgosi	mmidi



A re kwaleng

Araba dipotso tse. Lefoko la ntsha la karabo le tshwanetse go simolola ka
tlhakagolo. Gakologelwa go feleletsa ka khutlo.

Ke eng se se neng se ša?

Ke

Ke boraditimamolelo ba bakae ba ba neng ba tlide go tima molelo?

Ke eng morutabana, Mme Sibisia, a re bana ba tshwanetse go ema ba
tlhomagane ka fa tlase ga setlhare?

Gonne






Nomore ya mogala wa boraditimamolelo ke mang?





A re kwaleng

Kwala dinomoro tsa go tloga go l go ya go 4 go bontsha
tatelano e e siameng.



A re kwaleng

Kwala polelo e le nngwe ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.





Letlha:



A re kwaleng

Dirisa letshwao la potso



Tlatsa matshwaopuso a a nepagetseng.



kgotsa letshwaotsiboso

kgotsa khutlo



.

Thusa leobo le a ša



Boraditimamolelo ba ba maatla ba barataro ba
ne ba tla go tima molelo

Molelo o ne wa simolola leng

Molelo o kwa kae

Ba ne ba tima molelo jang



Mafoko a tlwaelo

gompieno
tshwanetse
mmogo
kgone



Maina



Tiriso ya mafoko

Jaanong thalela mafoko a a tshwanetseng go simolola ka tlhakakgolo.


Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhahetseng
mo bukeng ya dithutiso.

bongi	tumi	ferikgong	katse	mopitlwé
motsekapa	ati	mosupologo	tshameka	laboraro
segwagwa	polokwane	umtata	gauteng	letsatsi
Peter	jabu	pene	rula	phensele



Boithabiso

Thusa rasetimamolelo go batla dintlo tse dikhibidu, tse
di botala jwa tlhaga le tse di tshetlhá.





A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re kwaleng

Batla o bo o sekeletsa mafoko a a nang le modumo kg.

Gompieno re ne ra ya kwa laeboraring morago ga sekolo.

Re ne ra kgarametsa Lebo ka setuloteti sa gagwe. Se ne se le boima go kgaramediwa.

Go ne go na le dibuka tse dintsi mo laeboraring.

Ke ne ka rata buka ya pitse. E ne e le pitse e e kgethegileng e e kgonang go fofa.

Bongi o tsaya buka ya metswako gonne o batla go baka kuku. O rata go baka.

Robete o ne a re o mokhutshwane thata go fitlhelela raka e e kwa godimo.

Ben o ne a tshwanelwa ke go dula kwa ntle ga laeborari.

O ne a sa letlelelwang mo laeboraring.

Ben wa batho. Ga go ntšwa epe e e letlelelwang.





Letlha:



A re kwaleng

Golaganya mafoko a a ka fa molemeng le mafoko a a ka fa
mojeng go bopa polelo.



Ga a ka a ya kwa sekolong gonne

Ke ne ka aparajeresi gonne

Ke ne ka tsaya mokgele gonne

Ke ne ke tshameka kwa ntle gonne

go ne go le letsatsi le le
mogote.

go ne go bonala e kete
pula e ya go na.

o ne a lwala.

go ne go le tsididi.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhahetseng mo
bukeng ya dithutiso.

kgarametsa	fofa	kuku	gagwe
letsatsi	lofa	tuku	bogwe
katse	bofa	sakatuku	logwa



A re kwaleng

Araba dipotso tse ka go feleletsa polelo nngwe le nngwe.

Gakologelwa go feleletsa ka khutlo.



Ke goreng Amo a ne a sokola go kgarametsa setulo sa maotwana?

Gonne se

Ke goreng Robete a ne a palelwa ke go fitlhelela raka e e kwa godimo?

Gonne o

Ke goreng Bongi a ne a tsaya buka ya metswako?

Gonne o

Ke goreng Ben a ne a dutse kwa ntle?

Gonne o



A re kwaleng

Kwala setlhogo sa buka e o e ratileng.

Thala setshwantsho go bontsha gore buka e ne e bua ka ga eng.

Mokwadi:



A re kwaleng

Kwala temana ya di dipolelo di le 3 mme o bue gore ke eng se o se ratileng ka ga buka eo.





Letlha:



A re kwaleng

Golaganya lefoko le le mo kholomong e e tshetlha le lefoko le
le mo kholomong e e botala jwa legodimo le le dumang jaaka
lona.

opela	roula
ena	otsela
gana	wena
boula	bana

emetse	fatuku
khadi	diretse
tau	makau
kuku	padi

Mafoko a
tlwaelo
leng
wena
jaanong
gompieno




Boitumediso

Thala matshwao a molawana mongwe le mongwe o o latelang,
morago o tlhalosetse tsala ya gago matshwao a gago.



Dintšwa ga di a letlelewā.

Divuvuzela ga di a letlelewā.



Mogalawaletheka ga o a letlelewā.

Dipodi ga di a letlelewā.





A re bueng

Lebelela
ditshwantsho.
O bona eng?



Bongi o bontsha bana gore dithuthuntshwane di dirwa jang.



A re buiseng

Modiri wa dithuthuntshwane

Se o se tlhokang

Maswana a a jang a le 2 a oli

Halofo ya kopi ya dithuthuntshwane

Letswai

Se o tshwanetseng go se dira

Tshela oli mo pitseng.

Tshela dithuthuntshwane mo pitseng. Khurumetsa pitsa.

Baya pitsa mo setofong se se bolelo.

Tlhokomela gore o se ka wa iphisia.

Reetsa fa dithuthuntshwane di thunya.

Fa di simolola go thunya, bula pitsa.

Tima setofo. Tshela dithuthuntshwane mo sejaneng
mme o di tshele letsuai. Tshikinya pitsa.

Ja mme o itumele.





Letlha:



A re kwaleng

Batla mme o sekeletse karabo e e nepagetseng.



O tlhoka oli e e kanakang?

- | | |
|---|---------------------------------|
| A | Leswana le le lengwe le le jang |
| B | Maswana a mabedi a a jang |
| C | Maswana a mararo a a jang |

O tlhoka eng gape?

- | | |
|---|-----------------------------|
| A | Dithuthuntshwane |
| B | Dithuthuntshwane le letswai |
| C | Panana |

Ke goreng o tshwanetse go nna kelotlhoko fa o dira dithuthuntshwane?

O tlaa itse jang gore dithuthuntshwane di budule?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhameetseng mo bukeng dithutiso

fisa	sejaneng	tima	tshikinya	iphisa
disa	botlolong	dima	tshoreanya	phedisa
tlisa	setlolong	kima	itshopanya	philo



A re kwaleng

Dilo tse di latelang di latswega jang?

Batla mme o sekeletse karabo e e nepagetseng.



- | | |
|---|----------|
| A | sukiri |
| B | botlhha |
| C | botlhoko |
| D | letswai |

- | | |
|---|----------|
| A | sukiri |
| B | botlhha |
| C | botlhoko |
| D | letswai |

- | | |
|---|----------|
| A | sukiri |
| B | botlhha |
| C | botlhoko |
| D | letswai |

- | | |
|---|----------|
| A | sukiri |
| B | botlhha |
| C | botlhoko |
| D | letswai |

Morutabana: Saena

Letlha

27

Ke mang yo ratang eng?



A re kwaleng

Tlatsa dilo tse o di ratang. Jaanong botsa ditsala tse pedi ka ga dilo tseo ba di ratang.



Ke mang ...	letsatsi le le rategang la beke?	motshameko o o rategang?	buka e e rategang?
leina la gago?			
tsala ya gago?			
tsala ya gago?			



A re kwaleng

Thala mola o o golaganyang polelo e e mo kholomong e e botalajwa legodimo le polelo e e mo kholomong e e setlha.



Go ne go bonala e kete pula e ya go na.	Ke ne ka leletsa boraditimamolelo.
Go ne go bonala e kete go ya go nna tsididi.	Ke ne ka isa jeresi ya me kwa sekolong.
Ke ne ke ya go tshameka kgwele ya dinao.	Ke ne ka ya go batla llere.
Bese e ne e ša.	Ke ne ka sega borotho ka dilae.
Katse e ne e le mo setlhareng mme e palelwa ke go fologa.	Ke ne ka ya ka sekhukhu kwa sekolong.
Ke ne ke batla go dira borothopate.	Ke ne ka dira karata ya letsatsi la botsalo.
E ne e le letsatsi la botsalo la tsala ya me.	Ke ne ka baakanya terata ya jarata.
Podi e tsene ka phatlha e e mo terateng ya patlelo.	Ke ne ka ya ka dikhokho tsa me kwa sekolong.



Letlha:



A re kwaleng

Tlatsa dilo tse o di ratang. Jaanong botsa ditsala tse pedi
ka ga dilo tseo ba di ratang.



dijo tse di rategang?	lenaneo le le rategang la radio kgotsa la TV?	motho yo o rategang?

Mafoko a
tlwaelo

kwa
tlase
Lamatlhato
Sontaga



Kwala motswako wa gago.



Motswako wa _____



Se ke se batlang _____



Se ke tshwanetseng go se dira _____



Morutabana: Saena

Letlha


29

Moeng yo o makatsang kwa sekolong sa rona



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

MATSENO A KGANG

Re ne re dira mo phaposiborutelong gompieno. Bongi a re fa re ne re buisa le go kwala mo dibukeng tsa rona, dijotshegare tsa gagwe di ne tsa utswiwa, mme ga re a bona ope a tsena mo phaposibutelong.

MMELE WA KGANG

Morago Ati o ne a re buka ya gagwe e ne ya kgagolwa le fa re sa bona ope a tshwara buka ya gagwe.

Moragonyana re ne ra lemoga gore ngatana ya malomo a morutabana ga e yo mme re ne ra gakgamala gore go diragetse eng ka ona.

Morago re ne ra bona gore ke mang yo o dirileng jalo. Gonne terata ya patlelo e ne e senyegile, podi e kgolo e ne ya tsena mo sekolong. E ne e tshwerwe ke tlala, kajalo ya simolola go ja sengwe le sengwe se e se bonang.

BOKHUTLO JWA KGANG

Ka lesego ntšwa, Ben, e ne ya e koba. Ya e lelekisa sebaka sa go feta 1 km.

Morago ga moo rotlhe re ne ra thusa go baakanya terata ya sekolo.



Letlha:



A re diragatseng

Diragatsa kgang ka ga podi e e tlang kwa sekolong.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhahetseng mo bukeng ya dithutiso.



ngatana	podi	malomo	bona	tlase
ngame	pono	molomo	gona	galase
ngotla	pitse	sepalamo	tsona	mosese



A re kwaleng

Araba dipotso tse. Lefoko la ntsha la karabo le tshwanetse go simolola ka **tlhakakgolo**. Gakologelwa go feleletsa ka **khutlo**.



Bolela dilo tse tharo tse podi e di jeleng.

1.

2.

3.

E tsene jang mo pattelelong ya sekolo?

Ke mang yo o neng a e koba?

Akanya ka ga setlhogo se se maleba sa kgang e, mme o se kwale fa.




16 Podi ya sekolo

Kgweditharo 1 – Beke 3–4



A re kwaleng

Kwala dinomoro mo ditshwantsong tse ka tatelano e e siameng.
Jaanong kwala polelo go tlhalosa setshwantsho sengwe le sengwe.



Boithabiso

Kwala kgang ya gago mo pampitshaneng. E tshwanetse go nna le matseno, mmele le bokhutlo. Kopa tsala ya gago go go thusa go e siamisa. Jaanong o ya go itirela buka ya gago. Seg a tsebe e e latelang ya buka e. Seg a mo godimo ga mela e e maronthobane. Mena tsebe mo meleng. Kwala setlhogo sa buka mo sephuthelong. Baya leina la gago ka fa tlase ga setlhogo, gonne ke wena mokwadi wa kgang. Thala setshwantsho mo sephuthelong. Jaanong kwala kgang ya gago mo gare ga buka.



SEPHUTHELO SA KWA MORAGO



KA GA MOKWADI

Kwala leina la gago



O na le dingwaga tse kae?

O nna kwa kae?

8

SEPHUTHELO

Thala setshwantsho fa.



Kwala setlhogo sa buka fa.

Tlatsa leina la gago (o mokwadi).

1

5

4

Tswelela ka kgangya gago fa le mo tsabeng ya 5.

Kwala mmele wa kgangya gago fa le mo tsabeng ya 5.



Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.




Thala setshwantsho fa.



Simolola go kwala kgang ya gago fa le mo tsebeng ya 3.

2

Thala setshwantsho fa.



Fetsa kgang ya gago.

7

Tswelela ka kgang ya gago fa.

Thala setshwantsho fa.

3



Kwadla gore go diragala eng kwa boekhutlongjwa kgang ya
gago fa le mo tsebeng ya 6.

9



Thala setshwantsho fa.

Thitokgang 2: Balelapa le ditsala Kgweditharo 1: Dibeke 5 – 8

17 Ntsalake yo ke mo ratang 36

Go bua: Dirisa dikai tsa pono go fopholetsa gore kgang e ka ga eng Go buisa & tlhaloganya: Buia lekwalo go tswa go Dumi go ya go Bongi. Ela tlhoko aterese le madume. Go tlhaloganya go mo ditenyeng. Medumopup, tse, o.

18 Ntsalake 38

Go bua: Bua ka ga metshameko e e farologaneng e o e tshamekang. A motshameko mongwe le mongwe o ka nna kotsi? Kaela Go kwala: Kwala lekwalo. Bua ka ga se o se dirang kwa sekolong mme o neelane ka dikgang dingwe. Thala setlhare sa balelapa la gago. Tlatsa maina a maloko a balelapa la gago (mainatota)

19 Go eta ga balelapa 40

Go bua: Bua ka ga setshwantsho mme o fopholetse gore go tla diragalang mo kgannyeng. Go buisa & tlhaloganya: Kanelo Medumopuo: tla, tse, la, ya, ka, tsa.

20 Ke mo tseleng ya go etela ntsalake 42

Go kwala: Direla mongwe yo o lwalang karata ya fola ka bonako. Puo: Go fetola dipolelo go tswa mo pakajaanong go ya go pakatlang o simolola ka Ka moso Go kwala: Kwala se se go itumedisang, utlwisa botlhoko, kgopisa le se se go tshabisang Go bua: Gatisa maronthorontho go bona tsela mme morago o neele molekane wa gago dikaelo ka molomo go ya kwa gaabo Dumi.

21 Kwa bofelong ra goroga 44

Go buisa & tlhaloganya (kanelo) Go kwala: batla mafoko mo kgannyeng mme o a tlatsa mo diholomong tse di nepagetseng tsa Difoniki: ee, ea, oo Medumopuo: oe, aa, ee, ae.

22 Se re se dirileng mmogo 46

Go bua: Tlhagisa bodiragatsi jo bo ikaegileng ka kgang.

Go kwala: Tsena matshwao a puiso mo dipolelong

Go kwala: kwala a dipolelo go tswa mo pakajaanong go ya go pakaphething o simolola ka Maabane.

Tshameka motshameko wa mafoko o dirisa dinoko tse o di ithutileng go fitlha ga jaana.

23 Se re se dirileng mmogo 48

Go buisa & tlhaloganya: Buisa kgang mme o arabe dipotso.

Medumopuo: sekeletsa mafoko a a felelang ka -nnye and -ng.

Medumopuo: gela, ngw, mphi, tshwa, tse.

24 Go fithelela dilo 50

Go kwala: Latedisia ditshwantsho go bolela kgang.

Kwala polelo go setshwantsho sengwe le sengwe

Go kwala: go bapisa madiri a pakajaanong le pakaphethi Boitumediso: batla dipharologanyo (dithhaloso)

25 Tumi o a timela 52

Go buisa le go tlhaloganya: Kanelo Medumopup a, ng, oga, f, u.

Puo: Madiri le dipaka, maabane, gompieno kgotsa ka moso.

26 Pabalesego ya ngwana 54

Go kwala: Kwala kgang ka ga nako eo e neng o timetse

Puo: Tsamaisano

Go kwala: Tsena dinomoro mo dipolelong go bontsha tatelano ya kgang.

Go bua: Gatisa maronthorontho go bona tsela. Mme o neele molekane wag ago dintlhakaelo ka molomo.

27 Pikiniki ya letsatsi la botsalo la ntatemogolo 56

Go buisa & tlhaloganya: Buisa taletso go ya go kwa moletlong wa letsatsi la botsalo.

Medumopuo: mog, ala, isa, om

Go kwala: Bopa dipotso mme o simolole ka mafoko goreng o be o feleletsa ka letshwao la potso.

28 Meletlo le dipikiniki 58

Go bua: Dira patlisiso. Botsa dipotso tsa goreng mme o arabe dipotso tse di mo tafoleng.

Puo: Go supa madiri a pakaphethi.

Puo: Go tshwantsha madiri a pakaphethi le pakajaanong.

Puo: Kwala dipolelo ka pakaphethi, mme o simolola ka Maabane

Puo: Tatelano ya ditlhaka Go kwala: Kwala taletso ya letsatsi la botsalo.

29 Lelapa le le tshelang sentle 60

Go buisa & tlhaloganya: Buisa Bukatsatsi ya ga Jabu

Medumopuo: eno, otlh, el, ele, dir, olol, og.

Medumopuo Kgaoganya mafoko go ya ka dibokoso tsa medumo tse di nepagetseng.

30 Go tshela sentle 62

Tlatsa dinako tsa ditirwana tse di farologaneng tse go buiwang ka ga tsona mo bukatsatsing ya ga Jabu.

Go kwala: Kwala dipolelo mo pakaphething ka ga se o se dirileng maabane. Simolola ka "maabane".

Go kwala: Feleletsa bukatsatsi ka ga se o tlileng go se dira mo bekeng e e tlang.

Go buisa: buisa se tsala ya gago e se kwadileng mme o bone gore a o tla dira selo se se tshwanang le sa gagwe.

31 Kgang ya ga nkoko 64

Go buisa & tlhaloganya: Buisa kgang k ga pitsa ya letsopa ya ga Nkoko.

Medumopuo: th, - ed, ai, ae

32 Kgang ka ga balelapa 66

Go bua: Diragatsa kgang ka ga pitsa ya letsopa.


Go kwala: kwala dipolelo go ya ka tatelano ya dittragalo e e nepagetseng mo kgannyeng.

Go kwala: Polana go kwala kgang o dirisa mmepekakangwa.

Go kwala: Kwala buka ya kgang o dirisa thempoleite e e kgaotsweng. Kgang e tshwanetse go nna le tshimologo, mmele le bokhutlo.



17 Ntsalake yo ke mo ratang



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



I Section BB
Fruit Tree Road
Riverland
5 Mopitlwé 2015

Bongi

Ke aga ke akanya ka ga motsi wa fa o ne o re etetse mo malatsing a boikhutso a a fetileng. Ke gopolka moo re neng re tshameka mo nokeng ka teng re batla bana ba digwagwa. A o gopolka letsatsi la fa re ne re palama setlhare mme re kgetla diapolekose? Ke ne ke tshogile gore ke tlala wa, mme kwa bokhutlong ga feleletsa e le boithabiso jo bo monate. Ke ne ke rata ka moo o neng o kama moriri wa me ka teng. Jaanong re boetse kwa sekolong. Re ikatisetsa konsarata ya sekolo. Nka itumela thata fa o ka tla. Ke bina mmino wa setso mme nnake o lets a moropa. Ke elets a e kete o ka tla mme wa re etela ka bonako.

Ntsalao

Dumi





Letlha:



A re kwaleng

Buisa kgang mme morago o arabe potso nngwe le nngwe. Lefoko la ntla la karabo le simolole ka tlhakakgolo. Gakologelwa go feleletsa ka khutlo.



Ke mang yo o kwadileng lekwalo?

Lekwalo le ya kwa go mang?

Lekwalo le kwadilwe leng?

Lekwalo le ne le le ka ga eng? Kwala dilo di le pedi.

1.

2.

Dumi o ya go dira eng kwa konsarateng ya sekolo?

Mafoko a
tlwaelo
lebile
biditse
boditse



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.
Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di iilhametseng mo bukeng ya dithutiso.

kgetla	tlaa
batla	letla
tlia	sotla



etela	etetse
ema	emetse
selia	setse

leba	teba
seba	reba
oba	aba



A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga sengwe sa dilo tse o di dirang fa o tshameka le bana ba bangwe. A o tshameka metshameko e e ka nnang kotsi? Bua ka ga dikgang tse o nang le tsona ka ga balelapa la gago le sekolo.



A re kwaleng

Kwalela ntsalao lekwalo. Bua gore o dira eng kwa sekolong mme o kwale dikgang dingwe ka ga lelapa la gago.



Tlatsa aterese ya gago

Tlatsa letlhla la gompieno

Yo o rategang

Ntsalao,



Tlatsa leina la gago.



Letlha:



Boitumediso

Thala setshwantsho sa balelapa la gago fa. Tlatsa maina a ditokololo tsa balelapa la gago.



Setlhare sa lelapa la
gaetsho

Setshwantsho sa balelapa la me

Morutabana: Saena


Letlha

Go eta ga balelapa



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Mmaagwe Dumi o a lwala, ka jalo Bongi le mmaagwe ba tlaa mo etela. Ba tlaa tsamaya ka tekesi. Bongi o itumetse thata gonno o ya go etela ntsalaagwe, Dumi. Ba paka diaparo tsa bona. Bongi o rekela Dumi mpho mme o dira karata ya go eleletsa mmaagwe gore a fole. Ba ya go nna koo malatsi a le mabedi.

Ba tlaa tsamaya ka thekesi. Ba tlaa tsamaya bosigo fa ngwedi o tlhapile. Thekesi e na le mabone a a lesedi thata.

Ka moso Dumi le Bongi ba tlaa tshameka le bana ba bangwe mo nokeng mme ba kgetla maungo go ja.





Letlha:



A re kwaleng

Araba potso nngwe le nngwe. Lefoko la ntłha la karabo
le tshwanetse go simolola ka tlhakakgolo. Gakologelwa go
feletsa ka khutlo.



Bongi o ya kwa kae?

Bongi o tsamaya le mang?

Ke go reng ba ya go etela Dumi?

Bongi o ya go dira eng kwa ntlong ya gaabo Dumi?

Ba ya go tsamaya jang?

Ba ya go tsamaya leng?

Mafoko a
tlwaelo
noka
tsamaya
tlotse



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhahetseng
mo bukeng ya dithutiso.




kgetla	itumetse	lwala	tsamaya	boka	eleletsa
batla	dirisitse	etela	baya	tshameka	belesetsa
khutla	didimetse	opela	laya	baka	lepeletsa

Morutabana: Saena

Letlha



Dira karata ya go eleletsa motho yo o itseng a lwala gore a fole. Kwala molaetsa o o kgethegileng fa pele ga karata. O kwale fa godimo ga setshwantsho. Morago kwala molaetsa o o kgethegileng wa gore a fole ka mo teng ga karata



Kwalolola dipolelo tse, o simolola ka Ka moso. O diretswe ya ntlha.

Pakatlang



Ke ja dijо tsa me.



Ka moso ke tlaa ja dijо tsa me.

Ke ya kwa go Dumi.

Ka moso ke tlaa

Ke tshameka le Dumi.

Ka moso ke

Re tsamaya ka thekesi.

Ka moso re



Letlha:




Are kwaleng

Kwala polelo e mo go yona o buang gore ke eng se se go dirang
gore o itumele, o nne o tlhontse, o tenege kgotsa o tshoge.

	Ke eng se se go dirang gore o itumele?
	Ke eng se se dirang gore o nne o tlhontse?
	Ke eng se se dirang gore o tenege?
	Ke eng se se dirang gore o tshoge?



Bolelela tsala ya gago gore a tsamaye jang go ya
kwa ntlong ya gaabo Dumi. Bua gore tsala ya gago e
tshwanetse go fapogela kwa molemeng kgotsa kwa
mojeng leng.



Morutabana: Saena

Letlha



Kwa bokhutlong thekesi ya goroga kwa ntlong ya gaabo Dumi. E ne e setse e le ura ya 8 bosigo. "Kwa bokhutlong re fano." ga bua Bongi, mme a retolola konopo ya lebati.

Bongi o ne a itumetse thata go bona ntsalae. "Heela Dumi." Bongi a goeletsa.

"Tlaya o bone bana ba digwagwa mo nokeng." Dumi a goa.

"Nnyaya, nnyaya!" ga bua mmaagwe Dumi, "Tsweetswee lona ba babedi dulang lo je."

"Ke batla go palama mo ntlong e e mo setlhareng kwa phakeng." Bongi a goeletsa.

"Nnyaya, lo ka se palame setlhare jaanong. Go thari. Lo tshwanetse go dula lo je," ga bitsa mmaagwe.





Letlha:



A re kwaleng

Araba potso nngwe le nngwe. Lefoko la ntłha la karabo le simolole ka tlhakakgolo. Gakologelwa go feleletsa ka khutlo.



Thekesi e gorogile ka nako mang kwa ntłong ya gaabo Dumi?

Ke eng se Dumi a neng a batla go se dira la ntłha?

A e ne e le kakanyo e ntłe go tshamekela kwa nokeng bosigong boo? Goreng?



A re kwaleng

Batla mafoko mo kgannyeng a a nang le medumo e, mme o e tlatse mo kholomong e.



ee	ae	aa



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhamseng mo bukeng ya dithutiso.



Mafoko a
tlwaelo
sengwe
itse
beditse

goeletsä	gaabo
boeletsä	baakanya
boela	mmaagwe

lefelo	gae
tsweetswee	ntsalaе
beela	kae

Morutabana: Saena

Letlha



A re kwaleng

Diragatsa Dumi le Bongi ba batla go ya go tshameka.
Bontsha mmaagwe Tumi a re ba je pele ba ka ya go tshameka.

A re diragatseng



Kwalolola dipolelo tse o dirisa matshwaopuiso a a nepagetseng.

bongi le dumi ba tshameka ka lamatlhato



ati o tlaa bo a le dingwaga di le thataro ka seetebosigo



A re kwaleng

Kwalolola dipolelo tse, o simolole ka Maabane.
Dirisa mafoko a go go thusa.



Pakapheti

nnile

jеле

apeile

bakile

tshamekile

Ke nna kwa sekolong.

Maabane ke

Ke tshameka le tsala ya me.

Maabane ke

O apaya lee.

Maabane o

O baka kuku.

Maabane o

Re ja kwa sekolong.

Maabane re



Letlha:



Morutabana: Saena



Letlha

Se re se dirileng mmogo



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Buisa kgang. Morago o sekeletse mafoko a a felelang ka -ela le -a.

Ke ne ke itumetse kwa ntlong ya gaabo Dumi. Dumi o mphile mpho e ntle. O mphile bera ya go tshameka. E ne e le boleta e bile e tshwarega.

Morago ra tsamaya ka thekesi go boela gae. Fa re ntse re tsamaya ka thekesi pula ya simolola go na. Letsatsi le ne le sa bonale mme go le tsididi. Mme a mphutha ka kobo e e bothitho.

Re taboga mo puleng go tswa kwa thekesing go ya kwa ntlong. Morago ka lemoga gore bera ya me e timetse.

Ka gopola gore e ne e dutse jang mo thekesing, jaanong e ya gongwe kwa ke sa go itseng. Ka simolola go lela. Ke ne ke batla go boela kwa thekesing go ya go e batla.

Mme morago ra e fitlhela e phuthilwe ka kobo.

E babalesegile, e bile yona e se na mathata.





Letlha:



A re kwaleng

Buisa kgang mme morago o tlhophe karabo e e nepagetseng. O diretswe ya ntliha.



Bongi ke mong?

A	Bongi ke mosetsana
B	Bongi ke mosimane
C	Bongi ke bera ya go tshameka



Mafoko a
tlwaelo
tsamaya
kobo
dutse

Kgang e e ka ga eng?

- | | |
|---|--|
| A | Bongi a tshameka le tsala ya gagwe. |
| B | Bongi a taboga mo puleng. |
| C | Bongi o timeditse bera ya go tshameka. |

Maemo a bosa a ne a ntse jang mo kgannyeng e?

- | | |
|---|---|
| A | Go ne go le bolelo motshegare otlhе. |
| B | Go ne go le bolelo, morago go ne ga nna tsididi mme pula ya na. |
| C | Pula e nele motshegare otlhе. |

Jaanong kwala dikarabo tsa dipotso tse.

Bongi o ne a ikutlwajang fa a ne a nagana gore bera ya gagwe e timetse?

O itse jang?

O fitlhetsa bera ya gagwe kae?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhamseng mo bukeng ya dithutiso



bo <i>gela</i>	go <i>ngwe</i>	mph <i>ile</i>	tsh <i>warisa</i>	tim <i>etse</i>
be <i>gela</i>	se <i>ngwe</i>	mp <i>hutha</i>	tsh <i>warega</i>	d <i>utse</i>
di <i>gela</i>	ba <i>ngwe</i>	mp <i>hora</i>	tsh <i>waela</i>	fedi <i>tse</i>

Morutabana: Saena


Letlha

49



A re kwaleng

Kwala dinomoro mo ditshwantshong go bontsha tatelano
ya tsona e e nepagetseng.



A re kwaleng

Kwala polelo e le nngwe ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.



Letlha:





A ne kwaleng

Thala mola go golaganya mafoko a pakajaanong le a pakapheti.



Boitumediso Supa pharologano.



Morutabana: Saena

Letlha

25 Tumi o a timela



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?




A re buiseng

Bongi le Amo ba ne ba batla ausi wa ga Bongi, Tumi. Tumi o bogolo jwa dingwaga di le nne.

Tumi o ne a **tshameka** le ntšwa, Ben.


Morago Bongi le Amo ba lemoga gore lebati le bulegile. Tumi le Ben ba ne ba se yo.



Basetsana ba kgokologa le **mmila** ba batla e bile ba bitsa Tumi ba ntse ba tabogile.

Ba ne ba **boifa** gonne go ne go **fifala**.

Fa ba tla mo tsela e konegang mme ba bona Tumi le Ben ba dutse le lekgarebe le le rekisang dijo.
Tumi le Ben ba ne ba ja kuku.





Letlha:



Buisa kgang mme morago o arabe potso nngwe le nngwe.
Lefoko la ntla la karabo le simolole ka tlhakakgolo.
Gakologelwa go feleletsa ka khutlo.



Ke mang yo o neng a timetse?

Ke goreng Amo le Bongi ba ne ba boifa?

Ba ne ba boifa gonne

Ba bone Tumi leng?

Ba bone Tumi fa

Ba bone Tumi kwa kae?

Ba bone Tumi

Tumi o ne a dira eng fa ba mmona?

O ne a



Buisa mafoko, mme o reetse medumo.
Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di
itlhamseng mo bukeng ya dithutiso



boifa	rekisang	lemoga	fifala	dutse
mmoifa	konegang	taboga	foufala	tutse
loisa	bogolang	senoga	leafala	butse



Thalela lefoko le le dirang mo polelong nngwe le nngwe.
Kwala **maabane**, **gompieno** kgotsa **ka moso**, go bontsha nako
e tiro e tshwanetseng go diragala ka yona.

Mafoko a
tlwaelo
tshogile
lebatि
rekisa

Ba tlaa ya kwa sekolong.

Ka moso

O re apeetse dijo.

Re tlaa jala merogo.

O bua mo mogaleng (founung).



A re kwaleng

Kwala dipolelo tse 8 ka kgang ya fa o ne o timetse.

Handwriting practice lines for the sentence "Kwala dipolelo tse 8 ka kgang ya fa o ne o timetse."



A re kwaleng

Sekeletsa lefoko le le nepagetseng.



Dijo di/se budule.
Metsi a/la gago a kae?
Dilo tsa/sa gago ke tse/se.

Ba/O tshameka kgwele ya dinao.
Ga twe ke motho yo o/ba ba siameng.
O/Ba lebetse bera ya gagwe.



A re kwaleng


Kwala dinomoro mo dipolelong tse go bontsha tatelano ya kgang.

- Ba bone Tumi.
- Ba ne ba ile go batla Tumi.
- Tumi o ne a timetse.
- Amo le Bongi ba ne ba batla Tumi.





Letlha:



A re kwaleng

Tsenya mafoko ano mo dibokosong tse di nepagetseng tsa medumo.

Tshameka

tsamaya

naya

tshepisa

Anama

atisa

gatisa

atlana

kanama

tsaya

Patlama

siana

ts

ia


tsh

tle



Boithabiso

Thusa Amo le
Bongi go bona
Tumi. Thala mola go
bontsha tsela e ba
tshwanetseng go e
tsamaya.




Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?



A re buiseng


Eng:

Pikiniki ya Letsatsi la Botsalo la ga
ntatemogolo



Ntatemogolo: 30 Moranang 2015

Kae: Pikiniki kwa Phakeng ya Blue Gum River

Nako mang: Bese e tlaa tloga ka ura ya 10 kwa
Ntlolahalahaleng ya Motse mme e
tlaa go busa ka ura ya 5.

O tle ka eng?

- Tsweetswee! tlaya ka sutu ya go thuma ya gago.
- Tsweetswee! tlaya ka bolo ya go tshameka.
- Tsweetswee! tlaya ka senotsididi sa gago.
- Tsweetswee! tlaya ka nama ya go beswa.



Letlha:



A re kwaleng

Buisa kgang mme morago o arabe dipotsa tse. Lefoko la ntlha la karabo le simolole ka tlhakakgolo. Gakologelwa go feleletsa ka khutlo.



Ke goreng go tlaa nna le pikiniki?

Pikiniki e tlaa nna kwa kae?

Bese e tlaa ba pega ka nako mang?

Ba tlaa ja eng kwa pikiniking?

Ba tlaa tshameka eng?

Mafoko a
tlwaelo
ba
eng
tlaa
goreng



Dira ka mafoko

Kgaoganya mafoko ano go ya ka dipalangwa tse di nepagetseng. Morago o dirise mafoko a le matlhano go ikwalela dipolelo tsa gago mo bukeng ya dithutiso.




Morutabana: Saena

Letlha



A re kwaleng

Botsa ditsala di le nne dipotso tse. Tlatsa maina a bona mme o kwale dikarabo tsa bona ka fa tlase ga maina a bona.



Leina la gago ke mang?				
O nna kwa kae?				
O tsetswe leng?				
Tsala ya gago ya botlhokwa ke mang?				
Motshameko o o o ratang ke ofe?				
Ke goreng o o rata?				



A re kwaleng

Sekeletsa mafoko a a mo pakapheting.



Dipaka

ya	ja	jele	tshameka	tshamekile
nwa	nole	palama	palame	ile

Jaanong thala mola go golaganya mafoko a a mo pakajaanong kgotsa pakatlang, a a mo kholomong e e serolwana, le mafoko a a mo pakapheting a a mo kholomong e e pinki.

Ka moso ke tlaa		Maabane ke
nwa		ile
palama		tshamekile
ja		palame
tshameka		jele
ya		nole



Letlha:



A re kwaleng

Kwala dipolelo tse ka pakapheti, o simolola ka
Maabane. Dirisa mafoko a go go thusa.

jеле

tshamekile

kgweeditse



Re tlaa ja nama.

Maabane.

Re tlaa kgweetsa bese.

Maabane.

Re tlaa tshameka kgwele ya dinao.

Maabane.



A re kwaleng

Kwala dinomoro mo setlhopheng sengwe le sengwe sa mafoko go bontsha
tatelano ya alefabele e e nepagetseng. O filwe sekao.



3	seatla
1	fitlhà
2	ntlo



Boithabiso

	bolao
	bonnye
	bosula

	setlhabi
	pene
	kolobe

Kwala taletso ya go tla
moletlong.

1. Bua gore e ya
go nna letsatsi la
botsalo la ga mang.
2. Bua gore moletlo o
tlaa bo o le leng.
3. Bua gore moletlo o
tlaa bo o le kwa kae.
4. Bua gore moletlo o
tlaa simolola ka nako
mang.

Letsatsi la botsalo le le itumedisang

1. Leina:

2. Letlha:

3. Nako:

4. Lefelo:



Morutabana: Saena

Letlha

Lelapa le le tshelang sentle



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Letsatsi la tiro e ntsi

6:30	Tsogile		
6:45	Tlhapile		
7:00	Jele difitlholo		
7:15	Tlhapile meno		
7:30	Ile sekolong		
8:00	Dirile ka thata kwa sekolong		
13:00	Tshamekile		
14:00	Jele dijotshegaré		
15:00	Noseditse tshingwana ya merogo		
16:00	Dirile tiro ya fa gae		
18:30	Jele dilalelo		
19:45	Tlhapile meno		
19:50	Kamile moriri wa me		
20:00	Ile go robala		



Letlha:



A re kwaleng

Buisa "Letsatsi la tiro e ntsi" mme o arabe dipotsa tse.

Lefoko la ntlha la karabo le simolole ka tlhakakgolo.

Gakologelwa go feleletsa ka khutlo.

Jabu o tsogile ka nako mang?

Mafoko a tlwaelo

fa
ke
ka

O ne a ja sefitlholo sa gagwe nako e e kanakang?

O tlhapile meno a gagwe gakae?

Jabu o ile kwa sekolong jang?

Ojele gakae?



Tiriso ya mafoko

Tsenya mafoko ano mo dibokosong tse di nepagetseng tsa medumo.

otlhaya botlhokwa meno tlhotlhhe tswela welelela menoga tsemeledi

atlhama

weno

wela

tsenelela

menolola

botlhoko

menolola

eno

otlh

el

ele



A re kwaleng

modiri
sedirwa

fapogile
goroga

bolola

pagolola

lediri

direla

sebela

fitlhela

golola

fapoga

el	dir	olol	og

Morutabana: Saena

Letlha




A re kwaleng


Lebelela bukatsatsi ya ga Jabu mo tsebeng e e fetileng manaka mo tshupanakong go supa gore ke nako mang.




Thabo ojele




Jabu o ile kwa
sekolong



Jabu o dirile
tirogae ya gagwe



Jabu o noseditse tshingwana



A re kwalenq

Kwala se o se dirileng gompieno.
Gakoloqelwa qo kwala dinako.

Letsatsi la me la tiro





Letlha:



A re kwaleng

Kwala se o tlileng go se dira mo bekeng e mme o refosane
dibuka le tsala ya gago. Lebelela buka ya gago ka kwa morago,
mme o tlaa fitlhela boto ya motshameko.



Mosupologo

Letlha

Ka Mosupologo ke tlaa

Labobedi

Letlha

Laboraro

Letlha

Labone

Letlha

Labotlhano

Letlha




Boitumediso

Lebelela buka ya gago ka fa morago
go bona motshameko wa dinoga le dillere.

DITAELO

- Refosanang go latlhela letaese.
- Leba nomore e e mo letaeseng
morago ga go le latlhela fa fatshe.
- Tsamaisetsa letshwao la gago kwa pele go ya ka palo ya diphatlhha tse di mo letaeseng.
- Fa o ka wela kwa tlase ga llere o tlhatlogela kwa godimo ga llere.
- Fa o wela kwa godimo ga nogga, o ya kwa tlase ga nogga.
- Motho wa ntsha go goroga kwa 100 ke ena mofenyi.

Tshameka motshameko
wa dinoga le dillere.




Morutabana: Saena

Letlha

63

31 Kgang ya ga nkoko



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?

Ke goreng nkoko a bopa dinkgo tse dintle jaana.


Bogologolatala fa ke ne ke sa ntse ke le monnye jaaka lona, ke ne ke nna le mme le rre mo polaseng. Re ne re na le dikgomo le dinku tse dintsi, mme re tshela kgakala le ditsala tsa rona. Go ne go se ope yo ke ka tshamekang le ena. Ke ne ke aga ke bogela mme a bopa dinkgo. O ne a tswaka mmopa o a neng a o epa mo mmung. O ne a bopa dinkgo ka diatla tsa gagwe, mme a di beye mo letsatsing gore di ome. Letsatsi lengwe a dira gore ke ipopele nkgo ya me. Ke ne ka bopa nkgo ka kelotlhoko mme ka e dikolosa gantsinyana. Ke ne ke itumetse thata go ipopela nkgo ya me.





Letlha:

Morago ke ne ka e baya mo letsatsing gore e ome. Mo go bona bosigo boo fa ke ntse ke robetse pula ya simolola go na. Fa ke tsoga ke fa ke sa bone nkgo ya me. E ne e fetogile seretse. Se ke neng ke kgon a go se bona fela e ne e le motlhala wa seretse o ya kwa tshingwaneng. Ke ne ka tshwanel a ke go bopa nkgo e nngwe. Ke ne ka ikatisa ka bo ka ikatisa. Ke ka moo ke neng l ithuta go bopa dinkgo tse dintle ka teng.



A re kwaleng

Buisa kgang ka ga dinkgo tsa ga nkoko mme morago o arabe potso nngwe le nngwe. Lefoko la ntla la karabo le simolole ka tlhakakgolo. Gakologelwa go feleletsa ka khutlo.

Ke mang yo o neng a bua kgang e?

Mafoko a tlwaelo
nka
kgale
khona

Ke phoso efe e a neng a e dira?




Go diragetse eng ka nkgo?



Tiriso ya mafoko

Batla mafoko mo kgannyeng a a nang le medumo e mme o a tlatse mo diphatlheng tse di nepagetseng. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhamseng mo bukeng ya gago.



Morutabana: Saena

Letlha

65

32 Kgang ka ga balelapa



A re direng

Etsisa kgang ya nkgo.



A re kwaleng

Kwala dinomoro mo dipolelong tse di fa tlase go ya ka tatelano e di diragetseng ka yona mo dikgang. O diretswe ya ntlha.

	Pula e ne ya simolola go na.
	O ne a tlhontse.
	O bopile nkgo e ntshwa.
	Nkgo e ne ya fetoga seretse se sehibidu.
	O ne a tlogela nkgo gore e ome mo letsatsing.
I	Nkoko o bopile nkgo ya gagwe ya ntlha fa a ne a le mosetsanyana.



A re kwaleng

Rulaganya go kwala kgang ya gago. Bolelela tsala ya gago gore o ya go kwala ka ga eng mme o rulaganye kgang ya gago go ya ka matseno, mmele le bokhutlo.



Matseno

Simolola ka go re e ne e le leng.



Mmele

Bua gore go diragetseng eng.

Tsweletso ya mmele,

Go diragetseng eng gape?

Ipaakanyetso ya go ikwalela kgang



Bokhutlo

Kgang e fedile jang?



Boitumediso

Sega tsebe e e latelang. Dira buka. Mo sephuthelong, kwala setlhogo sa buka. Kwala leina la gago ka fa tlase ga setlhogo, gonne o mokwadi. Thala sethwantsho mo sephuthelong. Jaanong kwala kgang ya gago e e nang le matseno, mmele le bokhutlo.



SEPHUTHELO SA KWA MORAGO



KA GA MOKWADI

Kwala leina la gago



O na le dingwaga tse kae?

O nna kwa kae?

8

SEPHUTHELO

Thala setshwantsho fa.



KGATO 2. Mena mo meleng wa manontho

KGATO 3. E latswa gonya no lellapongwe

Kwala setlhogo sa buka fa.

Tlatsa leina la gago (o mokwadi).

1

KGATO 4. Sugma sieling meing ya go tshebenyga buka

KGATO 5. Mena meleng wa manontho

5

Tswelela ka kganyang ya gago fa.


Kwala mmeli wa kganyang ya gago fa le mo tshebenyga 5.



4

Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.






Thala setshwantsho fa.



Simolola go kwala kgang ya gago fa le mo tsebeng ya 3.

2

Thala setshwantsho fa.



Fetsa kgang ya gago.

7

3

9

Tswelela ka kgang hi a gago fa.



Kwala goré go diragdla eng kwa bokhutlongjwa kgang hi
gago fa le mo tsabeng hi 6.



Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.

Thitokgang 3: Go tsamayatsamaya

33 Mafelo a a ka etelwang 70

Go buisa & tlhaloganya: Buisa pampitshana go bona tshedimosetso.

Medumopuo: ph, tl, th, kh, kg

34 Re tshwanetse go ya kae? 72

Thala setshwantsho mo sekhipeng mme o se amanye le lefelo mo mmepe wa Aforikaborwa.
Puo Kwala pudula ya puo o dirisa diphegelwanatlhanodi ka puokaedi.
Go bua: botsolotsa ditsala di le 10 ka ga mafelo a ba ka ratang go a etela.
Tlatsa dikarabo mo tafoleng.

Tlhagiso pono: Thala tr̄hate ka go khalara boloko nako nngwe le nngwe ba ba re "ee".

35 Thabatafole 74

Go buisa & tlhaloganya: Buisa athikele ya lekwalodikgang. Tsepama mo setlhogong, letlha le ditshwantsho.

Medumopuo: ny, p, tlh, ng
Medumopuo Mafoko a a dumang

36 Go kwala lokwalodikgang 76

Puo: Sekela makopanyi. Sekela madiri a a mo pakaphething.

Bapisa mafoko a pakaphethi le a pakajaanong.

Puo: Kwala dipolelo mo pakaphething mme o simolole ka Maabane.

Go bua: Bua ka ga lekwalodikgang.
Bua ka dikgang tsa gago ka ga legae le ka sekolo.

Polanelo go kwala athikele ya lekwalodikgang.

Go kwala: Kwala athikele ya lekwalodikgang.

37 Lebelela ditlhapi tsotlhhe 78

Go buisa & tlhaloganya: Buisa phosetara mme o arabe dipotso tse di ikaegileng ka yona.

Medumopuo: f, b, ng, ole, tsh

38 Akhwariamo 80

Go bua: Tlotla ka ga phosetara ya akhwariamo

Puo: Sekela matthalosi

Go kwala: Itthalose o dirisa matthalosi

Go kwala: Dira phosetara go tlhalosa nt̄lw̄a ee timetseng. Neelana ka tlhaloso ya nt̄lw̄a gore batho ba kgone go e supa. Tlatsa matthalosi.

39 Pilanesberg 82

Go bua: Lebelela ditshwantsho mme o fopholetse dikgang tse mmegidikgang a di neelang.

Go buisa & tlhaloganya: Buisa Pegelo ya Dikgang mme o arabe dipotso tse di ikaegileng ka yona.

Medumopuo kg, tlh, tshw, lw, ou

Puo: Bapisa pakaphethi le pakajaanong ya madiri.

40 Re tswa Pilanesberg re ya gae 84

Go bua: Itire mmegadikgang wa TV mme o bolele dikgang.

Puo: Kwala dipolelo mo pakaphething.

Morago o di kwale ka pakatlang.

Fetolela dipudula go puokaeding o dirisa puokaeding o dirisa diphegelwanatlhanodi.

Dirisa dibonwa: Leba ditshwantsho tsa ditlou di nwa metsi. Tlhalosetsa tsala se o se boneng.

41 Serapa sa Ditlou sa Addo 86

Go buisa & tlhaloganya: (tsenyo ya bukanatsatsi)

Medumopuo: tsw, u, i, ntl

Puo: Bapisa pakaphethi le pakajaanong ya madiri.

42 Go gongwe ka ga Serapa sa Ditlou sa Addo 88

Go bua: diragatsa kgang.

Puo: Bapisa dikarolo tsa dipolelo go bopa dipolelopate ka "fa – morago".

Go kwala: Kwala se o tileng go se dira mo bekeng eno mo bukatsatsing.
(Pakatlang)

Go buisa: Buisa bukatsatsi ya tsala ya gago.

43 Gold Reef City 90

Go buisa & tlhaloganya: Buisa posokarata mme o arabe dipotso.

Medumopuo Batla mme o sekele mafoko a medumo eno mo posokarateng tsh, tsh, nts, oe

Puo: Tsenya ng kgotsa ana kgotsa nyana gore di bape le setshwantsho se se nepagetseng.

Kotara 2: Dibeke 1–4

44 Boitumediso kwa Gold Reef City 92

Puo: golaganya dipolelo o dirisa makopanyi – jalo, gonne le le fa.

Puo: Tlhophia le go sekela lethalosi go dira gore polelo e kgathise.



Go kwala: Tlhalosa motho kgotsa lefelo le o le ratang o dirisa matthalosi.

Go kwala: Kwalela ditsala tsa gago di le 2 diposekarata. Tlhalosa loeto ka bese.

45 Mo tseleng ya go boela gae 94

Go buisa & tlhaloganya: kanelo

Puo: Dirisa mafoko a a tlhalosang

Medumopuo: en, kh, otl, tsh, no

46 Ka ga loeto Iwa rona 96

Go bua: bua le tsala ya gago ka ga mefuta e le mebedi ya dipalangwa Feleletsa dipolelo a go bapisa dikarolo di le pedi.

Go kwala: Thala setshwantsho o be o kwale tlhaloso.

Boitumediso: Bapisa ditshwantsho tseno go phologolo e e nepagetseng.

47 Tlaya re kwale kgang 98

Go bua: Dirisa dikaedipono go fopholetsa gore kgang e ka ga eng

Go buisa: Puisokopanelo (kanelo)

Thutiso ya tekatlhaloganyo Supa dintlhakgolo mo go se se buisitsweng

Medumopuo: Iwa, ao, tse, ama, nts

Puo: Sekela ditumatshwana tse di nepagetseng.

48 Re kwala dikgang tsa rona 100

Go kwala: Dira leano la kgang e e nang le tshimologo, mmele le bokhutlo.

Go kwala: Kwala buka ya kgang o dirisa thempoleite e e kgaotsweng.

Kgang e tshwanetse go nna le tshimologo, mmele le bokhutlo.





A re buiseng

Kapabophirima

Etela Thabatafole. Tlhatlogela kwa godimo ga thaba ka koloi ya kheibole. Itirele pikiniki mo godimo ga thaba.

Lebelela maruarua, didolofini le ditlhapi kwa akhwariamong.

**KwaZulu Natal**

Fa o tla kwa uShaka Marine o ka kgona go bona didolofini di tshameka kgwele ya dinao le diphenkwini di bina. Bona disili di tshegetsa dibolo ka dinko tsa tsona. Fa o le segatlhamelamasisi, o ka nna wa thuma le maruarua.

**Mpumalanga**

Nna nakonyana kwa Serapeng sa Bosetshaba sa Kruger. Setlhano se Segolo (the Big Five) se nna mo Serapeng se. Bona ditau, dinkwe, ditlou, ditshukudu le dinare mme o je dijotshegare tsa gago tsa pikiniki mo lefelong le le babalesegileng kgakala le diphologolo tse di tlhaga.

**Gauteng**

Ithabise kwa Gold Reef City. Tsena mo moepong wa gauta mme o palame sepomporomai sa leotwana. Bona Soccer City.

**Limpopo**

Etela sekgwa sa pula. O tlaa bona dimela tse dikgolo le ditlhare tse dileele go gaisa.

O se ka wa lebala go tla ka sutu ya pula le mokgele wa gago.

**Foreisetata**

Etela Serapa sa Sandfontein. O tlaa bona ditshukudu, dinare, dithutlwia le dinoko.

Gape o ka nna wa thuma mo letamong le legolo.

**Bokonebophirima**

Tlaya kwa Serapeng sa Diphologolo sa Pilanesburg. Palama tlou. Lebelela dithutlwia, dipitse tse ditilodi le ditau. Tsaya ditshwantsho tsa diphologolo.

**Kapabokone**

Tlaya kwa Kimberley, mme o bone mosima o mogolo go gaisa mo lefatsheng.

O ka ja dijotshegare tsa gago kwa lefelong la pikiniki gaufi le Mosimamogolo.

**Kapabolthaba**

Serapa sa Ditlou sa Addo se na le ditlou tse dintsi. Leka go di bona tsotlhhe. Kwa lebopong le le gaufi o ka nna wa bona le rurua le le legolo le lesweu tota!





Letlha:



A re kwaleng

Buisa papetlana mme morago o arabe dipotso tse. Gakologelwa go simolola polelo nngwe le nngwe ka **tlhakakgolo** mme o e feleletsa ka **khutlo**.

Pakatlang

Ke leeto lefe le o ka le ratang thata? Goreng?

Batho ba tlaa bona eng kwa Kapabophirima?

Ba tlaa

Ba tlaa bona eng kwa Kwazulu Natala?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhamseng mo bukeng ya gago.

phologolo	ditlou	thutlwā	kheibole	dikgolo
phiri	tlaya	thuma	khutlo	kgona
pholo	tlā	thaba	khutlisa	kgora



A re kwaleng

Sekeletsa mafoko a a nang le modumo f.



Feela

fisa

ntsho

folaga

mafura

senepe

segwagwa

fola

fula

telele

founu

boteng

Morutabana: Saena

Lethla



A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga kwa o ratang go ya teng.
O batla go bona eng kwa teng.



A re direng

Thala setshwantsho mo sekipeng go
bontsha se o tlaa se bonang. Tshwaya
porofense e o tlaa yang kwa go yona
mo mmepeng.



A re kwaleng

Tsenya diphegelwana mo dipolelong tse. Bolelela tsala ya gago gore
ke dilo di le kae mo lenaneong lengwe le lengwe.

O ka bona ditau ditlou dinare le dithutlw.

Phegelwana

O ka ja nama merogo senkgwe le bebetsididi.

O ka bona didolofini diphenkwini maruarua le leruarua le legolo le lesweu.



Ke batla go ya kwa
godimo ga thaba.

Jabu a re "

Dirisa ditsejwana go bontsha gore bana ba
ba reng.

A re kwaleng





Letlha:



Ke batla go bona
Setlhano se Segolo.

Amo a re”



Ga ke batle



A ke ka ya kwa
godimo ga thaba ka
koloi ya kheibole?

Lebo a re “



Boituvediso

Botsa ditsala di le 10 gore di ka rata go ya kwa kae. Botsa, "A o ka rata go ya kwa Thabatafole? A o ka rata go ya kwa Serapeng sa Ditlou sa Addo?" Tshasa boloko nako nngwe le nngwe fa ba re, "Ee". Simolola kwa tlase ga lenaneo. Lenaneo ya qaqa e tlaa lebeqa jaana:

Thukatafelé							
Serapao sa Dipologo sa San Fernando							
Gold Reef City							
uShaka Marine							
Serapao sa Boesethaba sa Kruger							
Mosimamogolo							
Selgwas sa Pula							
Serapao sa Dipologo sa Planesberg							
Serapao sa Dipologo sa Addo							



Thabatafole

Serapa sa
Diphologolo sa
Sandfontein

Gold Reef City

uShaka Marine

Serapa sa
Bosethaba sa
Kruger

Mosimamogolo

Sekqwāsa Pula

Serapa sa
Diphlogolo sa
Pilanesberg

Serapa sa
Dit. | qn sg A dd d

Morutabana: Saena

Let's ha



A re bueng

Lebelela athikele ya lokwalodikgang. O bona eng?

Buisa se bana ba se kwadileng.

A re buiseng

**Dikgankgolo****tsa****sekolo**

**Sekolo se ya
godimo le tlase**

16 Seetebosigo 2015

Mongwe le mongwe o ne a itumetse kwa Thabatafole. Go ne go le tsididi mo godimo ga thaba ka jalo re ne ra apara dibaki le dihutshe. Monna wa mosiami o ne a re thusa go tsenya setulo sa maotwana sa ga Lebo mo koloing ya kheibole. O ne a sa kgone go palama ditepisi. Fa re tlhatlogela kwa godimo ga thaba re ne ra bona dipela tse dinnye. Di ne di lebega jaaka dipeba tse di nonneng. Koloi ya kheibole e tsere metsotsso e le metlhano go tlhatlogela kwa godimo ga thaba. Mowa o ne o le tsididi. Fa re goroga kwa godimo re ne ra tsaya



ditshwantsho. Thaba e ne e le sephara mo godimo. E tshwana le tafole.

Fa re ntse re le kwa godimo ga thaba Ati a wa mme a thinyega lengole. O ne a sa gobala thata.


Fa re sena go boela kwa tlase, re ne ra ya kwa Akhwariamong ya Mawatlemabedi (Two Oceans Aquarium). Re ne ra bona ditlhapi, maruarua le dikhudu tsa lewatle.



Letlha:



Jaanong araba dipotse tse. Gakologelwa go simolola polelo nngwe le nngwe ka **tlhakakgolo** mme o e feleletsa ka **khutlo**.



Go ba tsere sebaka se se kanakang go ya kwa setlhoeng sa thaba?

Ke goreng ba ne ba apere dijase le dihutshe tse di bothitho?

Gonne

Ke goreng e bidiwa Thabatafole?

Gonne

Go diragetse eng ka ga Ati?


A o akanya gore setlhogo sa athikele se siame? Goreng?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhamseng mo bukeng ya gago.

thinyega	dipela	ditlhapi	lengole
nyema	ditepisi	tlhapa	ngatana
nyorwa	palama	tlhontse	ngoka



Ke mafoko afe mo lenaneong a a sa dumeng jaaka mafoko a a mo lebokosong la ntsha?



pitse	setlhabi	pitsa	tlhatlhoba	bitsa	hema
ngatana	leitlho	batana	ngamola	ngala	letana
nyera	legong	nyora	nyeleta	nyema	nyenya
mokoro	mokwatla	mokima	korotla	kolota	sekoro

Morutabana: Saena

Letlha



A re kwaleng

Thalela mafoko a a nyenyefaditsweng mo dipolelong tse. Re go file sekao.

Bana ba bone ditawana mo thabeng.

Ba ne ba tshameka ka matlapana.

Monna o ne a tsenya setulonyana sa gagwe mo koloing ya kheibole.

Ke ne ke na le penenyana mo kgetsanang ya me.

Mafoko a re boleleng bonnye jwa maina go le gantsi a gokelelw a setlhongwa – ana kgotsa – nyana. Fa ditlhongwa tse di gokelelw a mo maineng re bua ka nyenyefatso.



A re kwaleng

Sekeltsa mafoko otlh a a mo pakapheting.

Thala mola go golaganya mafoko a pakajaanong le mafoko a pakapheti.

taboga

tsamaya

kwala

ikhutsa

bina

opela

bua

tshameka

bogela

leletsa

leleditse

binile

tabogile

tshamekile

ikhuditse

opetse

tsamaile

bogetse

buile

kwadile

Jaanong kwala dipolelo tse, o simolola ka maabane.

Ke a tshameka.

Maabane ke

Ke a tsamaya.

Maabane ke

Ke a bua.

Maabane ke

Ba bogela thelebišene.

Maabane ba



Letlha:



A re bueng



Bua le tsala ya gago ka ga lokwalodikgang lwa l.
phaposiborutelo lo lo mo tsebeng e e fetileng. Bua ka ga dikgang
tsa gago go tswa kwa gae go fitlhha kwa sekolong. Bua ka ga
dikgang tse o tlaa di bayang mo lokwalodikgannyne lwa gago.



Kwala dikakanyo dingwe.

A re kwaleng



Go diragetse eng?

Se diragetse leng?

Se diragetse kwa kae?

Ke goreng se ne se kgatlhisa?



Boitumediso

Kwala kgang ya gago mo phatlheng e e fa tlase. Thala setshwantsho ka ga
kgang ya gago.



Leina la lokwalodikgang

Letlha

Setlhogo sa kgang




Kwala dikgang tsa gago fa.

Thala setshwantsho fa.



Etela akhwariamo

Tlaya go bona legae le legolo la ditlhapi. Re na le diketekete tsa ditlhapi mo lefelong le le lengwe. Bona dioketopase, tlhapi ya naledi, dikhudu tsa lewatle le maruarua. Tshega le disili le didolofini. Tlaya ka nako ya dijotshegare mme o bogele leruarua le ja.



Go bulwa ka ura ya borobongwe
Go tswalwa ka ura ya bothlano

Bagodi ke RIO
Bana ba sekolo ga ba duele.
Ba ka eta mahala.





Letlha:



A re kwaleng

Jaanong araba dipotso tse. Gakologelwa go simolola polelo nngwe le nngwe ka tlhakakgolo mme o e feleletska ka khutlo.



Ke eng se o ka se bonang mo akhwariamong?

Akhwariamo e bula ka nako mang?

E tswalelwaa ka nako mang?

Bagodi ba duela bokae go tsena?

Bana ba duela bokae go tsena mo akhwariamong?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.
Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o diitlhameetseng mo bukeng ya dithutiso

tshega	dolofini	bana
dijotshegare	founu	batla
tshela	lefelo	bogela

Mafoko a
tlwaelo

fitlhets
bontsi
tshwara

mong	tafole
leng	mmabole
mang	fole



Morutabana: Saena

Lethla



A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga phousetara e e mo tsebeng ya masomeasupa robedi.
Phousetara e e re bolelela eng?

Ke mang yo o akanyang gore a ka kgatlhegela go buisa phousetara? Bana kgotsa bagodi? Goreng?
O bone diphousetara dife tse dingwe? Ke tshedimosetso efe e nngwe e re ka e fitlhelang mo
diphousetareng?



A re kwaleng

Sekeletsa mafoko a a tlhalosang mo polelong nngwe le nngwe.
O diretswe ya ntsha.


Tlhapi e **nnye** e tshabile.

Leruarua le legolo la meno a a bogale le ne la re leba.

Tlhapi e e tshikinyegang e fetile.

Dolofini e e relelang e tloletse kwa ntla ga metsi.

Disili tse di bosilo di tshegeditse dibolo mo dinkong tsa
tsona tse dileele.



Matlhaodi



Jaanong kwala tlhaloso ya gago. Bua gore o lebega jang. A o moleele
kgotsa o mokhutshwane? A o mogolo kgotsa o monnye?

A re kwaleng







Letlha:



Boitumediso

Ntšwa e timetse Bua le tsala ya gago ka ga gore ntšwa e e lebega jang.
Dira phousetara e e tlhalosang ntšwa gore batho ba tle ba kgone go e batla.
Bua gore e ntse jang, e ikutlwajang le gore e dira medumo e e ntseng jang.
Neela ntšwa. Bua gore ba e bitse ka leina lefe fa ba bona ntšwa.

NTŠWA E E LATLHEGILENG

E ntse jang.

E ikutlwajang.

Leina la yona.

Fa o ka bona ntšwa e, tsweetswee leletsa
(Tlatsa leina la gago)

Nomore ya mogala wa me ke.

Fa o ka bona ntšwa ya me, o ka e tlisa kwa atereseng e.
(Tlatsa aterese ya gago)



Morutabana: Saena

Lethla




A re bueng

Lebelela setshwantsho sa mogasi wa dikgang mme o bue ka ga dikgang tse o akanyang gore o tlao di bega.



A re buiseng

Tse ke dikgang tse di tswang kwa Serapeng sa Diphologolo sa Pilanesberg. DIKGANG Labobedi l6 Seetebosigo.



Maabane setlhophha sa bana ba sekolo se ne sa goroga kwa Serapeng sa Diphologolo sa Pilanesberg ba palame bese. Ba ne ba tlile go bona ditlou le ditshukudu le diphologolo tse dingwe tse di tlhaga. Bana ba bone ditlou di **lwa ka dinaka** tsa tsona.

Fa Jimi Matso a ntse a **bogetse** ditlou di nwa, a bona segwagwa se senny se se botala jwa tlhaga. A leka go se **tshwara** mme a relela a bo a ngapega mo letsogong.

Morutabana a mo tseela kwa tleliniking. Jimi a fitlhela segwagwa se senny se se botala jwa tlhaga mo kgwatlheng ya gagwe.



Letlha:



A re kwaleng

Buisa lokwalodikgang. Araba dipotso tse. Gakologelwa go simolola polelo nngwe le nngwe ka tlhakakgolo mme o e feleletsa ka khutlo.



Bana ba ne ba ile kwa Serapeng sa Pilanesberg ka letlha lefe?

Tlhalosa tatelano ya ditiragalo tse go fitlha Jim a ya kwa bookelong.

La ntlhao



Morago a

La bofelo a



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kuala dipolelo tse o di itlhamseng mo bukeng dithutiso .



tlhaga	tshwara	lwa	ditlou	dikgang
tlhaba	setshwantsho	lwala	founa	kgona
tlhatswa	tshwenya	bolwetse	souta	kgopa



A re kwaleng

Sekeletsa mafoko otlhе a a mo pakapheting. Thala mola go golaganya mafoko a a mo pakapheting le a a mo pakajaanong.

fitlhetsе	lekile	reletse	bone
lebeletse	gorogile	bogetse	tsere
tsaya	fitlhela	goroga	bogela
leka	relela	bona	lebelela



A re direng

Itirele dikgang ka ga se se diragetseng
maabane. Dirajaaka e kete ke wena
mmegadikgang wa thelebišene, mme o begele
mongwe le mongwe dikgang.



A re kwaleng

Fetolela dipolelo mo pakapheting.
Morago o di fetolele mo pakatlang.

Dipaka

Ke ya kwa sekolong.

Maabane ke ile

Ka moso ke tlaa

O tsaya melemo ya gagwe.

Maabane

Ka moso

Re bogela thelebišene.

Maabane

Ka moso



A re kwaleng

Dirisa ditsejwana go bontsha gore ba reng.



Ke itumetse.

Amo a re “





Letlha:

Puosebui



Re ya kwa beseng

Ati a re "

"

Jabu a re "

"



Ba gorogile thari
mo sekolong.



O tsala ya me ya
bothlhokwa.

Bongi a re "

"



Lebelela setshwantsho se sa tlou e nwa metsi.
Tlhalosetsa tsala ya gago gore o bona eng.



Tlou e nwa metsi jang?

La ntliha e gogela metsi mo selopong sa yona.

Morago e tsenya selopo sa yona mo molomong wa yona.

La bofelo e pompela metsi mo molomong wa yona.



Morutabana: Saena

Lethla

41 Serapa sa Ditlou sa Addo



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Buisa bukatsatsi ya ga Ati ka ga leeto lwa go ya kwa Serapeng sa Ditlou sa Addo.

Dumela Bukatsatsi

14 Motsheganong 2015

Gompieno e ne e le letsatsi le le kgethegileng mo go nna.
E ne e le letsatsi la borobongwe la botsalo jwa me mme
morutabana wa me o ne a re isa kwa Serapeng sa Ditlou sa
Addo! Ke ne ke itumetse le ditsala tsa me, Jabu le Amo.

Re bone ditlou tse dintsi. Gape go ne go na le tlwana. E ne
e le ntlenyana. Fa re ema gore re je, ka rola ditlhako tsa me
gonne ke ne ke gotela. Kgabo e e bosilo ya tla mme ya utswa
setlhako se sengwe sa me. Ke ne ka boela gae ka setlhako se
le sengwe. Ke ne ke itumetse fa ke goroga kwa gae gonne ke
ne ka kgoni go ja kuku ya me ya letsatsi la botsalo.

Ati





Letlha:



A re kwaleng

Buisa bukatsatsi. Araba dipotso tse. Gakologelwa go simolola polelo nngwe le nngwe ka **tlhakakgolo** mme o e feleletska ka **khutlo**.

Bana ba ne ba le kwa kae?

Ba ne ba le kwa

Ati o ne a latlhegelwa ke eng kwa serapeng?

O latlhegetswe ke

Se mo latlhegetse jang? Ke mang yo o se tsereng?

Ditsala ts'a go Amo e ne e le bo mang?

E ne e le

Ke goreng Ati a ne a itumeletse go goroga kwa gae?

O ne a itumeletse



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhahametseng mo bukeng ya dithutiso.

utswitse	kuku	bosilo	ntlenyana
utswa	buka	lesilo	ntlole
butswa	tuku	setilo	montle



Mafoko a
tlwaelo
rola
manaka
ya



A re kwaleng

Thala mola go golaganya mafoko a a mo pakapheting le a a mo pakajaanong.

tlile	lebeletse	utswitse	jele	tsere	eme	ile	bone
-------	-----------	----------	------	-------	-----	-----	------

ja	tsaya	bona	lebelela	ema	tlaya	utswa	ya
----	-------	------	----------	-----	-------	-------	----

Morutabana: Saena

Lethla



A re diragatseng

Diragatsa se se diragaletseng Ati kwa Serapeng sa Ditlou sa Addo. Letla mongwe wa ditsala tsa gago gore a itire kgabo.



A re kwaleng

Golaganya mafoko a a mo lebokosong le le pinki le mafoko a a nepagetseng a a mo lebokosong le le botala jwa tlhaga go bopa polelo

Fa o tlogela ditlhako tsa gago kwa nokeng

Fa o dira tirogae ya gago

Fa o robala ka pele

Fa o tshameka ka molelo

o tlaa ša.

o tlaa tsena kwa sekolong ka nako.

kgabo e tlaa di utswa.

morutabana o tlaa go itumelela.



A re kwaleng

Kwala se o tlaa bong o se dira beke e. Fetola dibuka le tsala ya gago go bona gore a go na le malatsi a mo go ona le dirang dilo tse di tshwanang.



BUKA TsATsI



Leina la me		Kgwedi
Letlha	Letsatsi	Se ke tlaa se dirang



Letlha:



Boitumediso

Tshola bukatsatsi sebaka sa malatsi a le mane. Kwala ka ga maemo a bosa le dikgang tse dingwe. Simolola go kwala ka ga dintlhha tsa gompieno. Kwala ka ga tsa ka moso le tsa letsatsi le le latelang go fitlhha o fetsa bukatsatsi ya gago.

Bukatsatsi e e rategang

Letlha



Bukatsatsi e e rategang

Letlha



Bukatsatsi e e rategang

Letlha



Bukatsatsi e e rategang

Letlha




43 Gold Reef City

Kgweditharo 2 – Beke 3–4



A re bueng

Lebelela setshwantsha. O bona eng?



Dumi

16 Seetebosigo 2015

Ke akantse gore o ka rata go amogela posekarata e. Ke ntse ke e tshotse fa re sale re boa go tswa kwa Gold Reef City kwa Johannesburg.

Re kgweleditse kwa Johannesburg o o tletseng mosi le mebila e ne e tlhanasela e bile go le mesimana mo ditseleng. Re ne ra bona Soccer City. Ke setediamo se segolo thata. Se kgon a go tshola batho ba ka nna 90 000 ka jalo bontsi jwa batho ba kgon a go bogela kgwele ya dinao le rakebii kwa teng.

Kwa Gold Reef City re ne ra tsena mo moepong o o lefifi thata o o boteng. Go ne go le lefifi mo ke neng ka tshwanel a go dirisa totshe go bona. Morago ga moo re ne ra palama sepomporomai sa leotwana. Ke ne ka goelets a gonne se ne dikologa ka bonako thata.

O ka re o ka tla le rona letsatsi lengwe.

Ntsalao



Dumi Makhanya

Stand 12 Steve Biko Rd

Soweto

South Africa

3219





Letlha:



A re kwaleng

Buisa posekarata. Araba dipotso tse.
Gakologelwa go simolola polelo nngwe le nngwe ka **tlhakakgolo**
mme o e feleletsa ka **khutlo**.

Bongi o kwaletse mang?

Bongi o ne a ya kwa kae?

Ke dilo dife tse pedi tse Bongi a di boneng?

Go ne go ntse jang mo moepong?

Bongi o kwadile posekarata leng?

A o ne a itumetse? Goreng?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le mathlano go kwala
dipolelo tse o di itlhamseng mo bukeng ya dithutiso.



akantse	goeletsa	totšhe	tshotse
ntse	boeletsa	tšhomí	tshuba
dintsi	poeletso	tshotlha	tshega



Tsenya **ts** kgotsa **olo** kgotsa **ana** kgotsa **tlh** mo mafokong a gore a
golagane le setshwantsho se se nepagetseng.



goele _ a

_ ela

sek _

nok _

le _ aka

Morutabana: Saena

Lethla



A re kwaleng

Golaganya mafoko a a mo lebokosong le le pinki le mafoko a a nepagetseng a a mo lebokosong le le botalajwa tlhaga go bopa polelo.



Ke ne ka goeletsa gonne

Go ne go le lefifi thata ka jalo

Pula e ne e na mme

re ne ra dirisa totshe.

go ne go se tsididi.

sepomporomai sa leotwana se ne se le lebelo thata.



A re kwaleng

Buisa posekarata mme morago o feleletse dipolelo tse.
Dirisa mafoko a go go thusa.

segolo

segolo
thatasentle
thata

lefifi

boteng

Soccer City ke lebala la metshameko se _____.

Re ne ra palama sepomporomai sa leotwana se _____.

Morago re ne ra tsena mo moepong o o _____.



A re kwaleng

Tlhophha mme o sekeletse lefoko le le pinki kgotsa le le botalajwa legodimo go natefisa polelo. Mafoko a a dirisitswe go tlhalosa batho kgotsa dilo.



Morutabana yo o molemo/bosula o buile le mosetsana yo o tshwenyang/botlhale.

Koloi e kgolo/nnye e ne e tsamaya mo mmileng o o didimetseng/tlhanaselang.

Monna yo mosesane/o nonneng o tebetse kolobe e nnye/kgolo.

Mosetsana yo montle/maswe o tsene mo ntlong e e maswe/phepa.

Tshingwana e ntle/maswe e tletse dimela tse di suleng/tshelang.



Letlha:



A re kwaleng


Jaanong kwala dipolelo tsa gago tse di tlhalosang
motho kgotsa selo se o se ratang.

Handwriting practice lines for the sentence: Jaanong kwala dipolelo tsa gago tse di tlhalosang motho kgotsa selo se o se ratang.



Boitumediso

Kwalela ditsala tsa gago di le 2 diposekarata. Ba bolelele se o
se boneng mo leetong la bese le o neng o le tsere.



Handwriting practice lines for the sentence: Kwalela ditsala tsa gago di le 2 diposekarata. Ba bolelele se o se boneng mo leetong la bese le o neng o le tsere.



Handwriting practice lines for the sentence: Ba bolelele se o se boneng mo leetong la bese le o neng o le tsere.



Morutabana: Saena

Letha



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. Tlotla ka se o se bonang.



A re buiseng



Rotlhre re ne ra boela kwa gae.

Setlhophsa ga Jabu se ne sa boa ka terena. E ne e le terena e telele. Terena e ne e tsamaya ka **iketlo** mo tsela e e manyokeyoke, mme fa e kgokologa mo dithabeng e tsamaya ka **bonako**. Terena e ne ya re robatsa rotlhre.



Setlhophsa ga Ati se boile ka bese e e serolwana. Tsela e ne e tletse mesimanyana mme bese e tsamaya e tshikinyega. Nako nngwe e ne e **tshikinyega** thata, mme nako nngwe e ne e tshikinyega go le gonnye. Rotlhre re ne re **tshogile** fa re fologa.

Setlhophsa ga Bongi se ile gae ka Gauterena. Mme Zita o ne a kgweetsa terena. E ne e le terena e **khutshwane** e tshetlha. E ne e tsamaya ka bonako go **gaisa** terena e nngwe. Bongi o ne a re o ne a itumetse thata mo tereneng bile e kete o tsamaiwa ke dilo mo dimpeng.



Bangwe ba rona ba boetse kwa sekolong ka kariki ya **ditonki**. Kariki e ne e le bohibidu bo bo phatsimang. E ne e le bonya mme e lela **ditshipi** fa e tsamaya. Re ne re itumeletse go bona malomo a mantle le ditlhare tse ditala fa kariki e ntse e tsamaya ka **iketlo** e ya gae.



Letlha:



A re kwaleng

Buisa kgang mme morago o arabe dipotso tse.

Sepalangwa	Se ne se lebega jang?	Se ne se tsamaya jang?	Bana ba ne ba ikutlwajang?
	Sekhutshwane le tshetlha	Lebelo thata	Itumetse



Tiriso ya mafoko

Tlhaola mafoko a go ya ka matoroko a a nepagetseng. morago o dirise mafoko a 5 go kwala dipolelo tsa gago mo bukeng ya gago ya dithutiso.



senotlolo

senola

bokurukuru

borametlo

khukhu

tshematshema

tshenekegi

minola

borukhu

sekjurumelo

otlolola

noga

noka

sennanne

tshkeleletska



Morutabana: Saena


Lethla

46 Ka ga loeto lwa rona



A re bueng

Bua le tsala ya gago ka
ga mekgwa e mebedi e ya
dipalangwa. Di dira eng se se
tshwanang? Di farologana jang?



A re kwaleng

Golaganya mafoko a a mo lebokosong le le pinki le mafoko a a
nepagetseng a a mo lebokosong le le botala jwa tlhaga go bopa polelo.



Terena e telele

e ne e tshikinyega mo tseleng e e
mesimanyana.

Terena ya Gauteng e
khutshwane e tshetlha

e ne e lela ditshipi fa e tsamaya.

Kariki ya ditonki e khibidu

e ne e taboga ka lebelo le le kwa godimo.

Bese e e serolwana

e ne e tsamaya ka iketlo mo ditseleng tse
di sekamang.



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa phologolo kgotsa sa mokgwa mongwe wa
dipalangwa. Kwala dipolelo di le 2 go e tlhalosa kana go o tlhalosa.



Letlha:



Boitumediso

Dilo tse ke tsa eng? Bua gore di tshwana le eng, mme morago o golaganye lefoko le setshwantsho se se nepagetseng.



nkwe
tlou
tau
thutlwa
tshukudu
pitse e tilodi
dolofini
oketophase
tlhapi
pela
phenkwini
sili




47 Tlaya re kwale kgang

Kgweditharo 2 - Beke 3-4



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. Tlotla ka se o se bonang?




A re buiseng



Matseno

Ke ne ka ema kwa nokeng mme ka bogela ditlou di nwa metsi.

Ditlou tse pedi di ne di **Iwa** ka dilopo.




Mmele

Ka bonako ke ne ka bona segwagwa se sennye sa botala jwa tlhaga. Ke ne ka swetsa go se tebela.

Fa ke ntse ke **tebetse segwagwa ka** relela mme ka wela mo **mosimeng**.

Ke ne ka ngapega mo letsogong mme la simolola go tswa madi.



Bokhutlo

Morutabana o ne a tshwanela go ntseela kwa ngakeng.

Ngaka e ne ya **roka** mongapo wa me mme a ntshaba ka **lemao**.






Letlha:



A re kwaleng

Buisa kgang. Araba dipotso tse. Gakologelwa go simolola polelo nngwe le nngwe ka tlhakagolo mme o e feleletse ka khutlo.




Jimi o ne a dira eng mo matsenong a kgang?

Jimi o ne a ikgobatsa jang?

Ngaka e ne ya dira Jimi eng?

O akanya gore Jimi o ne a ikutlwajang kwa ngakeng?



Setlhogo se maleba sa kgang e ke sefe?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhahetseng mo bukeng ya gago.

lwa	lemao	tebetse	gama	ntse
balwa	mokao	khutlisitse	nama	ntseela
salwa	bolao	meditse	kama	ntsosa



A re kwaleng

Sekeletsa se re se jang.

nama

nama



Sekeletsa se e leng mmala.

tala

tlala



Sekeletsa se re sa kgoneng go se ja.

poti

pere



A re bueng

Bua ka ga dikgang tsa gago. Bolelela ditsala tsa
gago ka ga dikgang dingwe go tswa kwa gaeno.
Bua ka ga kgang e o ka e kwalang.



O ya go kwala ka ga eng mo matsenong?
O ya go kwala ka ga eng mo mmeleng?
O ya go feleletsa kgang ya qaqo jang?



A re kwalenq

Matseno

Mmele

Bokhutlo



A re kwalenq

Simolola go kwala kgang ya gago fa. E buise, o e baakanye, mme o e kwale mo bukeng ya qago.



Boitumediso

- ▶ Segatsebe e e latelang. Dira buka. Kwala setlhogo sa buka mo sephuthelong. Baya leina la gago ka fa tlase ga setlhogo, gonke wena mokwadi wa kgang. Thala setshwantsho mo sephuthelong. Jaanong kwala kqanq ya qaqa mme e nne le matseno, mmele le bokhutlo.





Sephuthelo sa kwa morago



KA GA MOKWADI

Kwala leina la gago



O na le dingwaga tse kae?

O nna kwa kae?

8

Sephuthelo

Thala setshwantsho fa.



KGATO 2. Maia no maleding wa mandocho

KGATO 3. E tshaweng mo setlhokoeng le

Kwala setlhogo sa buka fa.

Tlatsa leina la gago (o mokwadi).

1



5

Tswela ka kgang ya gago fa le mo tsebeneg ya 5.



4

Kwala mmele wa kgang ya gago fa le mo tsebeneg ya 4.

Thala setshwantsho fa.



Thala setshwantsho fa.




Thala setshwantsho fa.



Simolola go kwala kgang ya gago fa le mo tsebeng ya 3.

2

Thala setshwantsho fa.



Fetsa kgang ya gago.

7

3




Tswelela ka kgang ya gago fa.

9

Kwala goré go diragadla eng kwa bokhutlongjwa kgang ya
gago fa le mo tsebeny ya 6.

Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.



Diteng Thitokgang 4: Tikologo ya rona Kgweditharo 2: Dibeke 5 – 8


<p>D i t e n g</p>	<p>Thitokgang 4: Tikologo ya rona</p> <p>Kgweditharo 2: Dibeke 5 – 8</p>
<p>49 Tau le peba 104</p> <p>Go buisa & tlhaloganya (kanelo) Go kwala: Tekatlhaloganyo ya dipotso tsa ikgethelo Go bua: Kgaola diphapete tsa menwana mme o bolele kgang ya tau le legotlo.</p>	
<p>50 Tau e kgolo le peba e nnye 106</p> <p>Puo: Fetolela dipudula tsa puo go nna puokaedi Medumopuo: nya, a, etsa, ng, ana. Puo: Malatodi Puo: Matshwao a puo Go kwala: Kwalela mongwe yo o go thusitseng karata ya tebogo.</p>	
<p>51 Mmutla le Khudu 108</p> <p>Go buisa & tlhaloganya (kanelo) Puo: kwala dipolelo go bontsha bokao jo jo farologaneng jwa ditumatshwana.</p>	
<p>52 Lotso Iwa Diphologolo 110</p> <p>Go bua: Bua ka dithamalakwane tse di neetsweng Go kwala: Kwala dipolelo go bontsha se se diragetseng kwa tshimologong, mo mmeleng le kwa bokhutlong mo kgannyeng e ka ga mmutla le khudu. Puo: Kwala dipharologanyo ka botlalo Tirwana ya go itumela (motshameko ka boto)</p>	
<p>53 Letsatsi le phefo 112</p> <p>Go buisa & tlhaloganya: (Kanelo) Modumopuo: opo, oka, tsa, ua, aya</p>	
<p>54 Kgaisano e kgolo 114</p> <p>Go bua: Diragatsa terama ka kgang ya ga letsatsi le phefo. Go ne go tla diragalang fa kgang e ne e tsenyeletsa phefo le pula. Puo: Sekela madiri.</p>	
<p>Go kwala: Kwala polelo ka ga dingwe le dingwe tsa ditshwantsho. (pakatsweledi) Tlhalosa ditshwantsho tse di bontshang dikgato tsa ngwedi. Thala ngwedi ka Mosupologo mongwe le mongwe mo kgwedding eno mme o tlhalose gore e mo khatong efe.</p>	
<p>55 Bongi o palama baesekele 116</p> <p>Go buisa & tlhaloganya: (kanelo) Medumopuo: ome, ng, ntle, etsa</p>	
<p>56 Leeto la ga Bongi la baesekele 118</p> <p>Go bua: Itirele terama ka ga kgang. Puo: Bapisa matlhalosi le maina. Puo: Kwala dipolelo gape mo pakaphething o simolole ka Maabane. Puo: Tsenya tlogelo ('') bontsha tlhagisa beng. Tlhagisopono: Buisa se Bongi le Amo ba se buileng mme morago o tsenye nomoro e e nepagetseng mo lefelong lengwe le lengwe mo mme peng. (Kaetso le tlhagiso ka kerafo)</p>	
<p>57 Bongi o phefafatsa tikologo 120</p> <p>Go buisa & tlhaloganya: (kanelo le phosetara) Medumopuo: swe, elo, ph, th Puo: Matlhalosi</p>	
<p>58 Letsema la go phefafatsa 122</p> <p>Go bua: Tlotla gore o ka phefafatsa sekolo sa gago jang. Go kwala: Kwala temana e e ka ga sekolo sa gago. Puo: Tlatsa matlhalosi a a seyong. Tsenya tlogelo ("") "lefoko ya me" morago ga leina go bontsha beng. Go kwala: Dira phosetara o laetsa bana go tla go thusa go phefafatsa sekolo.</p>	
<p>59 Go kodumela mo lewatleng 124</p> <p>Go buisa & tlhaloganya : (kanelo)</p>	
<p>60 Ka fa tlase ga lewatle 126</p> <p>Go bua: Tsaya karolo mo kgannyeng. Dirang ka mafoko: ate, ntle, oga, ng Go kwala: Feleletska kgang .. Go bua: Kaela mo mafokong a a neetsweng mme o bolelele tsala ya gago gore goreng selwana sengwe le sengwe se le botlhokwa.</p>	
<p>61 Lefatshe la ditshoswane 128</p> <p>Go buisa & tlhaloganya: (sekwalwa sa tshedimosetso) Medumopuo Kgaoganya mafoko go ya ka dinoko. medumopuo: I e e didimetseng.</p>	
<p>62 Tse dingwe gape ka ga ditshoswane 130</p> <p>Tlhalosa setshwantsho Puo: Kwala dipolelo gape mo pakaphething di simolole ka Maabane Dirang ka mafoko: Sekeletska ditumatshwana. Puo: Tlatsa a kgotsa aa) Boitumediso: Thala ditshwantsho go bontsha maikutlo, a boitumelo, khutsafalo, kutlobotlhoko le makalo.</p>	
<p>63 Ka ga go buisa 132</p> <p>Go buisa: Bua ka ga naane Dirang ka mafoko: Kgaoganya mafoko go ya ka medumo.</p>	
<p>64 A re kwaleng kgang 134</p> <p>Go bua: Bua ka ga badiragatsi mo kgannyeng. Bua gore ke eng se o se ratileng go feta mo kgannyeng. Go kwala: Kwala buka ya kgang o dirisa thempoleite e e kgaotsweng.</p>	
<p>Thanodi ya me 137</p>	





A re bueng

Nkokoagwe Amo o tlotsa naane ya gagwe e a e ratang. Lebelela ditshwantsho mme o bue gore o akanya eng ka ga naane e.



A re buiseng



Tau e kgolo le peba e nnye

Letsatsi lengwe peba e nnye e ne ya tsosa tau mo borokong. Tau e ne ya rora mme ya re, "Ke tsositswe ke peba e nnye. Ke tla fitlhola ka yona."

Tau ya thaisa mogatla wa peba ka leroo la yona le legolo. "Nyaa tlhe, Rre Tau," ga tsunya peba. Tsweetsee, o se ka wa nja. Ke pebanyana fela.

"O bua nnete", ga rora tau. "O monnye thata go ka tlatsa mpanyana ya me."

"Ke a leboga, Rre Tau," ga tsunya peba. "Ke tla go thusa ka lengwe la malatsi."

"Ha ha ha!" ga rora tau e kgolo. "Pebanyana e nnye e e tshwanang le wena jaana e ka thusa tau e e maatla jaaka nnajang? Ke kgosi ya diphologolo tsotlh. Nka kgoni go ithusa ka bona."


Ya re letsatsi lengwe tau e ntse e tsamayatsamaya, ya wela mo seraing sa motsomi. "Thusa!" ya goeletsa. "Ga ke kgone go tswa mo seraing."

Pebanya e nnye ya utlwa tau. Ya tabogela kwa seraing mme ya re, "Ke tla go thusa!"

"O monnye thata go ka nthusa," Tau ya rora.

Pebanya e nnye ya simolola go nathoganya serai manathwana.

Ka bonako tau ya tswa mo seraing. Ya nyeba mme ya re, "O ka tswa o le peba e nnye mme o thuso e kgolo thata."





Letlha:



A re kwaleng

Buisa naane mme o tlhophe
karabo e e nepagetseng.

Naane e bontsha eng?

- | | |
|---|---|
| A | Go bonolo go tsietsa tau. |
| B | Ga go tlhokege gore o nne mogolo go ka thusa. |

Ke goreng tau e ne e goeletsa?


- | | |
|---|-------------------------------------|
| A | E ne e batla gore mongwe a e thuse. |
| B | E ne e batla gore peba e tsamaye. |

Tau e ne ya akanya eng fa e bona peba?

- | | |
|---|---|
| A | E ne ya akanya gore peba ga e itse gore e ka e thusajang. |
| B | E ne ya akanya gore peba e nnye thata go ka e thusa. |

Jaanong kwala karabo ya gago ya potso e:
Re ka ithuta eng go tswa mo naaneng e?


Mafoko a
tlwaelo
siame
serai
bonna



Boitumediso

Sega mempopo e, e beye
mo menwaneng ya gago
mme o e dirise go tlota
naane ya ga Tau le Peba.

O tlaa fitlhela tse di segilweng kwa
morago ga buka.



Morutabana: Saena

Letlha



A re kwaleng

Kwala se tau le peba di se buileng. Dirisa ditsejwana.



Tsweetswee, o se
ka wa nja, rre Tau.
Ke tlaa go thusa ka
lengwe la malatsi.

Peba e rile, "



Tau ya re, "



O pebanya e nnye
thata. O ka se ka
wa nthusa.




Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse ka moo mafoko a khutlang ka -ana, -etsa le -ing.
Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhamseng mo
bukeng ya gago.

tsunya	tsamaya	boeletsa	seraing	pebanya
nyenya	tsaya	goeletsa	gaising	mpanya



A re kwaleng

Golaganya mafoko a a mo kholomong e e kwa godimo le malatodi a
ona a a mo kholomong e e kwa tlase.

nona	kgolo	telele	itumetse	maswe
khutshwane	ota	montle	nnye	tlhontse



Letlha:



A re kwaleng

Kwala malatodi a polelo nngwe le nngwe.

E ne e le letsatsi le le mogote mme tau e nnye ya bona peba e kgolo.

Tau e potlana e ne e le bokoa mme peba e kgolokgolo e ne e le maatla.


Tau e ne e le botlhoho mme peba e ne e le boima.

Motsomi yo o siameng o ne a bay a serai sa go tshwara tau e e bosula.



Boitumediso

Kwalela mongwe yo o go thusitseng karata ya tebogo. Mo bokwantleng ba karata kwala molaetsa o mokhutshwane. Ka mo gare ga karata, bua ka moo motho yo a go thusitseng a teng.



Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

A nkokoago o go tlotlela dinaane? Jaanong re ya go buisa naane e nkokoagwe Jabu a ratang go e tlotla. Lebelela ditshwantsho tsotlhе mme o bue gore o akanya naane e bua ka ga eng.




A re buiseng



Mmutla le Khudu


Ga twe bogologolo Mmutla le Khudu ba ne ba nna mo sekgweng se se tala. Khudu e khunou e ne e tsamaya ka iketlo thata mme mmutla ona o ne o aga o e tshega. Letsatsi lengwe Mmutla wa raya Khudu wa re, "Tlaya re bone gore ke mang yo o lebelo go gaisa." Khudu ya dumela mme Mmutla wa tshegela kwa godimo. Diphologolo tsotlhе tsa tla go bogela lebelo.



Mmutla wa taboga ka lebelo mme ka bonako ke fa o setse o le kwa pele ga khudu. Wa lebelela kwa morago mme o sa kgone go bona khudu gonne e ne e le kwa morago thata.


"Khudu e bonya thata," ga akanya mmutla. "E tlaa tsaya nako e telele go tla fa. Ke ya go ikhutsa mme fa ke bona khudu a tla, ke tlaa taboga ka lebelo gore ke fenyе lebelo." Mmutla wa kanama mme wa tshwarwa ke boroko.

Fa o ntse o robetse wa utlwa diphologolo tse dingwe di goeleditse ka boitumelo. O ne wa akanya gore o a lora. Mme ya re fa o tsoga wa lemoga gore khudu o gaufi le mola wa phenyo.





Letlha:



Mmutla wa taboga ka lebelo le le gaisang mme wa se ka wa kcona go tshwara khudu. Khudu a bo a setse a fentse lebelo.

Buisa naane mme o arabe dipotso. Lefoko la ntsha la karabo le tshwanetse go simolola ka **tlhakakgolo**. Gakologelwa go feleletsa ka **khutlo**.

A re kwaleng




Ke mang yo o fentseng lebelo? Goreng?

Ke mang yo o neng a tla go bogela lebelo?

Mmutla o ne wa ikhutsa kae?

Naya naane e setlhogo se se maleba.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko. A duma ka go tshwana mme a farologana ka bokao. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhamseng mo bukeng ya dithutiso.

mmutla	bona	bekere	lela
rutla	kona	sekere	bela



Mafoko a
tlwaelo
gantsi
tshega
khunou
leng



Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga dithamalakwane tse, mme o thale mola go golaganya thamalakwane le phologolo.



Ke kgona go tsamaya ka bonya. Ke rwala ntlo ya me gongwe le gongwe kwa ke yang. Ke mang?



Ke kgona go loma le go rora. Mme gape ke monate thata. Ke mang?



Ke kgona go opela monate. Ke kgona go fofela kwa gae. Ke mang?



Ke kgona go taboga ka bonako le go tlolela kwa godimo. Okgona go ka mpalama. Ke mang?



A re kwaleng

Kwala polelo ya botlhokwa e le nngwe ka ga se se diragetseng mo matsenong, mmeleng le bokhutlong jwa naane ya Mmutla le Khudu.



Mo matsenong

Mo mmeleng

Mo bokhutlong



A re kwaleng

Kwala mafoko a ka botlalo

kgebolo	ga ke bolo
'kgomo tsele	
'pitsa tsotlhé	
'poo tsa gagwe	



Tlogelo

kgitse	
'ina	
Bá'eno	
Wa'etsho	



Letlha:

Dipotso



Boitumediso

Gaisana le tsala ya gago. Dikolosa ledi. Fa e le tlhogo tsamaya dikgato tse pedi go ya kwa pele, mme fa e le mogatla boela morago ka kgato e le nngwe. Buisa se se kwadilweng mo bolokong e o wetseng mo go yona, mme o dire se e se buang.

SIMOLOLA



Opela
pina.



Opa diatla
tsa gago.



Bua lefoko
le le
simololang
ka E.



Tshegetsa
buka ka tlhogo
ya gago.



Bua lefoko le le
dumang jaaka O.



Bua letsatsi
le le tlhang
morago ga
Labone.



Bua lefoko le le
dumang jaaka itse.



Buisa
lefoko le:
tshwanetse.




Bua letlha la
gompieno.



Naya lelatodi
la: lela.



Bua letsatsi le le
tlhang morago ga
Mosupologo.



Bua lefoko
le le nang le
medumo e 3.



Bua lefoko
le le nang le
medumo e 4.



Bua lefoko
le le dumang
jaaka laya.



Supa kwa
morago ga
tlelase.



Peletela leina
la gago go ya
kwa morago.

FETSA

Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

E ke naane e e ratiwang ke nkokoagwe Bongi. Lebelela ditshwantsho tsotlhе mme o bue gore o akanya naane e e le ka ga eng.



A re buiseng



Letsatsi le phefo


Ga twe phefo e kile ya foka ka maatla go kgabaganya toropo. Ditlhare di ne tsa sekama mme matlhhabaphefo a tshetsherebana. Phefo e ne e le makgakga tota. Ya re, "Ke maatla go gaisa le ditlhare. Gape ke maatla go gaisa le Letsatsi tota!"

Letsatsi la tswa kwa morago ga maru mme la re, "Nnyaya, nnyaya, Phefo. Ke maatla go go gaisa."

"Tlaya re bone gore ke mang yo o maatla go gaisa," ga bua Phefo. "Ke tlaa simolola," a bua. "Bona gore ke maatla jang. Ke tlaa dira gore monna yole a apole jase ya gagwe."

Phefo e ne e budubutsa le go udubatsa fa e ntse e foka ka maatla go fitlhеlela ditlhare di sekama. Monna a kopela jase ya gagwe thata mme a re, "Ke gatsetse ruri."

Letsatsi la tswa ka fa morago ga maru mme la itshegela fela. Dilo tsotlhе tsa thutafala. "Ija," ga bua monna. "Go bothithwana jaanong." Letsatsi la phatsima Le go feta. "A metlholo!" ga bua monna.





Letlha:

"Ke a ša, e re ke apole jase e ya me."

Letsatsi la nyeba gape mme la re, "Ke nna mofenyi!"



Mafoko a
tlwaelo
yole
ema
gagwe
nyeba



A re kwaleng

Araba dipotso tse. Lefoko la ntla la karabo le tshwanetse go simolola ka **tlhakakgolo**. Gakologelwa go feleletsa ka **khutlo**.



Baanelwa bagolo mo naaneng e ke bomang?

Go diragetse eng fa phefo e ne e foka?

Go diragetse eng fa letsatsi le ne le phatsima?

Ke mang yo a ka fenyang fa pula e ka tsenela kgaisano? Goreng?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhahetseng mo bukeng ya gago.



toropo	foka	udubat tsa	rua	laya
sekoropo	boka	bot tsa	bua	tsaya
topo	loka	sut tsa	kua	baya


Morutabana: Saena

Letlha



A re diragatseng

Wena le ditsala tsa gago, diragatsang letsatsi, ngwedi, phefo le pula go bontsha gore ke mang yo o maatla go gaisa. Gakologelwang go nna le mongwe yo o apereng jase.



A re kwaleng

Sekeletsa madiri. Madiri ke mafoko a a bontshang tiragalo.

taboga	thuma	akanya	ethimola	tleloko
leino	kgweetsa	kwala	buisa	tsaya
raga	kgwele	tshameka	robala	tlhaga
motshameko	phatsima	pula	tsamaile	tsamaya



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga sengwe le sengwe sa ditshwantsho tse.



1.

2.

3.

4.



Letlha:



Boitumediso

Buisa ka ga ngwedi le letsatsi, mme o tlottlele tsala ya gago gore o bona eng.



Letsatsi le Ngwedi

Ngwedi o o tsamaya o farologana fa o dikologa lefatshe. Ngwedi o fetoga jaana gonane fa o ntse o tsamaya letsatsi le bonesa dikarolo tse di farologaneng tsa ngwedi. Re dirisa maina a go tlhalosa mokgwa o ngwedi o lebegang ka ona ka dinako tse di farologaneng.

ngwedi o tlhapile	ngwedi o seripa	ngwedi o lengete	ngwedi o fifetse



A re kwaleng

Araba dipotso tse. Lefoko la ntlha la karabo le tshwanetse go simolola ka tlhakakgolo. Gakologelwa go feleletsa ka khutlo.

O bona mofuta ofe wa ngwedi mo bosigong jwa gompieno?

Lebelela ngwedi mo Mesupologong e le mene mo kgwedding e. Thala popego ya ona nako nngwe le nngwe.

--	--	--	--

Morutabana: Saena

Letlha



Baesekele e ntšhwa


Aubuti wa gagwe Bongi o filwe mpho ya baesekele ka letsatsi la botsalo jwa gagwe jwa bolesome. E ne e le baesekele e e bohibidu jo bo galalelang jo bo phatsimang. Bongi o ne a eletsa e kete e ka bo e le ya gagwe.

Lamatlhato mongwe Bongi a kopa Thabo go mo adima baesekele. O ne a batla go ya go palama dibaesekelle le Amo. Thabo a mo kopa gore a e tlhokomele.

Bongi le Amo ba kgweetsa mo dikhing, ka fa tlase ga ditlhare tse dileele, ba tshela dinoka mme ba kgabaganya borogo jwa dikota. Lenaga le ne le le lentle e bile le talafetse.


Morago ga go kgabaganya borogo ba bona matlakala a mantsi le mabotlolo a a thubegileng. Ka bonako ga nna bokete le bokete thata gore Bongi a gate baesekele. A lebelela kwa tlase mme a lemoga gore thaere e e kwa morago e pantshitse.

A re buiseng





Letlha:



Go ne go le mabotlolo a mantsi le
digalase tse di thubegileng fa fatshe.

Bongi wa batho a rwalela baesekele kwa
gae mme a kopa Thabo gore a mo thuse
go baakanya thaere.



A re kwaleng

Araba potso nngwe le nngwe. Lefoko la ntlha la karabo le simolole ka tlhakakgolo.
Gakologelwa go feleletsa ka khutlo.

Bongi o ne a palame baesekele ya ga mang?

Ke eng se se pantshisitseng thaere?

O ne a isa baesekele kwa gae jang?

O akanya eng ka ga batho ba ba latlhelang matlakala gongwe le gongwe?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o
di itlhahetseng mo bukeng ya gago.

lesome	phatsimang	lentle	eletsa
masome	galalelang	bontle	betsa
malome	dikhing	sentle	metsa

Mafoko a
tlwaelo
eletsa
kgabaganya
tlase
godimo



Morutabana: Saena

Letlha

Leeto la ga Bongi la baesekele



A re diragatseng

Diragatsa Bongi a adima baesekele mo go Thabo. Bongi le Amo ba palame dibaesekele. Bontsha ka moo Bongi a rwalang baesekele go ya go bolelala Thabo gore leotwana le le kwa morago le pantšhitse. Bontsha gore Thabo o rileng fa a bona baesekele ya gagwe.



A re kwaleng

Re thaletse leina (kgotsa lefoko le le bitsang) mo polelong nngwe le nngwe fa tlase. Jaanong sekeletsa lethao di le tlhaolang leina.

Maina le matthalosi.

Maina ke mafoko a a
bitsang dilo kgotsa batho.
Matthaodi a re bolelala
gore batho le dilo ba
ntse jang.

E ne e le baesekele e e bohibidu jo bo.

galalelang jo bo phatsimang.

Bongi le Amo ba kgweetsa mo ditlhhatshaneng.

O ne a kgweetsa ka fa tlase ga ditlhare tse dileele.

O ne a kgabaganya borogo jwa dikota.

O ne a lemoga gore thaere e pantšhitse.



A re kwaleng

Kwalolola dipolelo tse, o simolola ka Maabane. Dirisa mafoko a go go thusa.

palame

lebeletse

tsamaile

bone

tsere

O palama baesekele ya gagwe.

Maabane o

Ke bona digalase tse di thubegileng.

Maabane ke

O tsaya baesekele ya gagwe.

Maabane o

O lebelela thaere e e pantšhitseng.

Maabane o




Letlha:



A re kwaleng

Tlatsa diphatlha ka mafoko a a latelang go bontsha
gore dilo tse ke tsa bomang: ya ga, wa ga, sa ga.




Baesekele __ Thabo	Buka __ Jimi	Mme wa ga Amo
Ntšwa __ Boni	Apole __ Morutabana	Pene __ Amo
Mogatla __ Tau	Setlhako __ Ati	Koloi __ rre



Boitumediso

Buisa seo Jimi le Amo ba se buileng fa
ba ne ba feta mafelo a a farologaneng
a a mo mmepeng. Kwala nomore
ya lefelo le lengwe le le lengwe mo
mmepeng.
O diretswe ya ntlha.

- | | |
|---|---|
| 1 | Etla re eme re reke senotsididi. |
| 2 | Bona gore dilo tsotlhe di dintle e bile di ditala jang. |
| 3 | Tsela e e sekama e bo e fapoga thata. |
| 4 | Bona matlakala le digalase tse di thubegileng. |
| 5 | Leborogo le le se ka la wela fa fatshe. |
| 6 | Ke tshwanetse go kgweetsa sentle. |



Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Lebelala setshwantsho. O bona eng?



A re buiseng



A re bueng

Lebelala phousetara e e
dirilweng ke Bongi le Amo.

Letsema la go phepafatsa

Bongi le Amo ba boleletse
morutabana wa bona ka ga
matlakala a a kwa nokeng.
Morutabana wa bona o rile ba
laletse bana ba bangwe go ba
thusa go phepafatsa phaka. Ba ne
ba baya phousetara kwa sekolong.
Bana ba le 24 ba ne ba tla go ba
thusa go phepafatsa. Ba ne ba
sel a mabotlolo a a thubegileng,
dithini le dipampiri tsotlhé.

Bana ba rata go tshela le go tshameka mo
mafelong a a phepa.
Ga re rate diphaka tse di maswe.
Thusa go phepafatsa fa thoko ga noka.
A rotlhé re tshole diphaka tsa rona di le phepa.

Tsenela letsema la go phepafatsa.

Mongwe le mongwe o tlaa fiwa botlolo ya matute le borothopate.
Leng? Ka Lamatlhato 21 Mopitlwé 2013 ka 10:00.
Kwa kae? Phaka ya Mabopane.

Bese e tlaa le busetsa kwa gae ka ura ya bobedi.



Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse
o di itlhahetseng mo bukeng ya dithutiso.



maswe	lefelo	phepa	thusa
leswe	lefeelo	diphaka	thoko
leswela	bofelo	phepafatsa	botho



A re kwaleng

Araba potso nngwe le nngwe. Lefoko la ntsha la karabo le simolole ka tlhakakgolo. Gakologelwa go feleletsa ka khutlo.

Ke mang yo o thusitseng Bongi go dira phousetara?

Basetsana ba ba 2 ba ne ba swetsa go dira eng?

A o akanya gore e ne e le kakanyo e ntle gore ba sele matlakala? Goreng?

Go phepafatsa go simolotse nako mang?



A re kwaleng

Sekteletsa lefoko le le tlhalosang bana. Ya ntsha o setse o e diretswe.

Matlhaodi

Mosetsana **yo monnye** o sela dithini.

Mosimane yo mogolo o thusa go phepafatsa phaka.

Mosetsana yo montle o batla go thusa.

Mosimane yo o kgatlhang o re bolelela motlae.

Basimane ba ba makgakga ba batla go fitlha kgamelo ya matlakala.





A re bueng

Barutwana ba e ka dira eng go phepafatsa sekolo? Bua gore ke dikarolo dife tsa sekolo tse di leng maswe. Bua gore o ka rulaganya jang letsema la go phepafatsa sekolo sa gago.



A re kwaleng

Kwala temana ka ga sekolo sa gago. Bua gore ke dikarolo dife tse di batlang go phepafadiwa.



A re kwaleng



Tlatsa ka matlhaoi a a tlogetsweng. Dirisa mafoko a go go thusa.

phatsima

bogale

setala

Bongi o fetile mo sekgweng se _____.

Letsatsi le ne le _____.

O thutse letlapa le le _____.



Letlha:



A re kwaleng

Tlatsa dipolelo tse ka mafoko a a latelang go bontsha gore dilo
tse ke tsa batho ba ba fetang bongwe: a, tsa, ya.

dibuka _ basetsana	dibuka _ boausi	dikopano _ barutabana
dintšwa _ basimane	dikoloi _ barutabana	diaparo tsa sekolo _ baoki
megatla _ diphologolo	ditshamekisi _ me	mabotlolo _ masea



Boitumediso

Lebelela phousetara ya ga Bongi. Jaanong dira
phousetara e mo go yona o laletsang bana go tla go
thusa go phepfatsa sekolo.



Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Ntatemogoloagwe Ati o rata go tlotla kgang ya ka moo dolifini e kileng ya boloka botshelo jwa gagwe ka teng. Lebelela ditshwantsho tsotlhе mme o bue gore o akanya kgang e e le ka ga eng.



Dolofini e falosa motho

A re buiseng



Fa re ne re le bannyе ntatemogolo wa ga Ati le tsala ya gagwe Thabo, ba ne ba tlwaetse go kodumela mo lewatleng le le boteng. Go ne go na le sekepe se segologolo ka fa tlase ga lewatle. Go ne go na le matlapa a boleng jo bo kwa godimo tse dintle tsa gauta le selefera mo sekepeng. Fa ntatemogoloagwe Ati a kodumela ka fa tlase ga lewatle o ne a apere seaparo se se kgethegileng sa go thuma se se bidiwang – “satu e e metsi” – go sireletsa mmele wa gagwe. Gape o ne a dirisa tanka ya mowa gore a tle a kgone go hema ka fa tlase ga metsi.


Letsatsi lengwe ntatemogoloagwe Ati o ne a batla go ya kwa tlase kwa sekepeng, mme Thabo a re, “Nnyaya, a re se ka ra kodumela gompieno. Go tla pula ya matlakadibe.”

“Mme ke bone keetane e kima ya gauta. Ke batla go ya go e tsaya. Re ya go bona madi a mantsi ka yona.” Ga bua ntatemogoloagwe Ati.

“Pula ya matlakadibe e ya go na mo metsotsong e le 15. Ga go a babalesega.” Ga bua Thabo.


Mme ya re Thabo a ntse a mo emetse mo mokorong, ntatemogoloagwe Ati a kodumela ka fa tlase ga lewatle.

Ntatemogoloagwe Ati a bona keetane mme a palelwа ke go e bofolola. A goga a bo a epa ka menwana ya gagwe, mme ya bofologa. Ka nako eo tanka ya mowa ya ga ntatemogoloagwe Ati e ne setse e tlaa fela. A tla a tshwere keetane ya gauta, mme Thabo a bo a setse a ile. Pula ya matlakadibe ya simolola go na. Ntatemogoloagwe Ati a tshwara keetane ka maatla





Letlha:




a ntse a leka go thuma mme makhubu a bo a le magolo thata. O ne a tshogile gore o ya go betwa ke metsi. Keetane ya gauta ya bo e le bokete mme matsogo a gagwe a lapa. A latlhela keetane fa fatshe.

"Thusang, tsweetswee mongwe nthuse!" a goeletsa, mme go ne go se ope yo o utlwang. Morago a utlwa modumo o o monate thata. E ne e le modumo wa difini tsa dolofini. Dolofini ya thumela kwa go ntatemogoloagwe Ati, mme a itshwarelela ka difini tsa

dolofini. Dolofini ya tsaya ntatemogoloagwe Ati mme ya mmusetsa kwa lebopong.

E rile ntatemogoloagwe Ati a bolokesegile, dolofini ya tsamaya.

"Ke a go leboga gobo o bolokile botshelo jwa me," ntatemogoloagwe Ati a goa ka boitumelo.



A re kwaleng

Araba dipotso tse. Lefoko la ntlha la karabo le simolole ka tlhakakgolo. Gakologelwa go feleletsa ka khutlo.

Baanelwa bagolo mo naaneng e ke bomang?



Mafoko a tlwaelo leboga modumo kodumela

Ke goreng ntatemogoloagwe Ati a ne a batla go kodumela ka fa tlase ga lewatle?

Ke goreng Thabo a ne a sa batle go emela ntatemogoloagwe Ati?

Ntatemogoloagwe Ati o boetse kwa lebopong jang?

Morutabana: Saena

Letlha

Ka fa tlase ga lewatle



A re diragatseng

Diragatsa kgang ya ga ntatemogoloagwe Ati le Dolofini. Ke mang yo o tlaa nnang ntatemogoloagwe Ati? Ke mang yo o tlaa nnang Thabo? Ke mang yo o tlaa nnang dolofini e e bolokang botshelo jwa ga ntatemogoloagwe Ati?



Matlhaodi



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhamseng mo bukeng ya dithutiso.



dintle	leboga	mang	monate
sentle	boga	nnang	ntate
bontle	goga	goreng	gate



A re kwaleng

Akanya o le Ntatemogoloagwe Ati. Kwala ka ga se se go diragaletseng. Re go simolotse kgang.



Thabo o mpoleletse gore ke se ka ka kodumela mme ke ne ke batla go tsaya keetane ya gauta. Ke itsitse gore pula ya matlakadibe e ya go na mme ka kodumela. Fa ke tlhatloga ka keetane ya gauta ...

Jaanong akanya o le dolofini. Kwala ka ga se o se boneng le ka ga se o se dirileng. Re go simolotse kgang ya dolofini.

Ke ne ke thumela kwa tlase kwa mafikeng gonne ke bone gore pula ya matlakadibe e etla. Ka bonako ka bona monna ka keetane ya gauta. O ne a goeletsu gore a thusiwe.



Letlha:



Boitumediso

Sefene

Mmaseke

Tanka ya mowa

Lebanta la boima

Sefene se
dirisediwa
go hema

Mmaseke o go thusa
go bona ka fa tlase ga
metsi

Tanka ya mowa go go fa
mowa fa o le ka fa tlase
ga metsi

Lebanta la boima go go
dira bokete gore o nne
ka fa tlase ga metsi

Sutu ya metsi go tshola
mmele o le bothitho

Difini go thusa go thuma
kana mafafa

Difini kana mafafa



Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng


Lebelela setshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Tse dingwe ka ditshoswane

A o setse o kile wa gata tshoswane? A o ntse o itse gore ditshoswane di tshela mmogo mo dintlhageng? A o ntse o itse gore ditshoswane di kgaoganya tlhogwana ya tsie. Fa o sala morago tselana ya ditshoswane o tlaa bona dijo mo sekhutlong se sengwe. Kwa sekhutlong se sengwe o tlaa bona sentlhaga.



Sala morago tselana ya ditshoswane

Fa tshoswane e bona dijo e dira tselana gore tse dingwe di e sale morago. Tsotlhe di sala tselana e le nngwe go ya kwa dijeng. Ditshoswane di rata dijo tse di nang le sukiri jaaka jeme kgotsa sukiri. Gape di ja masalela a dijo a re a tlogelang kwa gae. O tlaa di bona di kgobokanelo dijo.

Lekeletsa


Bay a pampiri e na le dijo gaufi le sentlhaga sa ditshoswane. Ema gore ditshoswane dingwe di bone dijo tse. O tlaa bona ditshoswane di ntse di oketseg a sala morago tselana yona eo. Sutisa dijo. A ditshoswane di di sala morago?

Go diragala eng fa o sutisa dijo?

Morago ga go sutisa dijo ditshoswane di sa ntse di sala morago tselana ya bogologolo. Go tsaya sebakanyana pele di ka dira tselana e nngwe.

Goreng?

Fa tshoswane e bona dijo, e tlogela lonko lo lo kgethegileng go supetsa tselana ya go ya kwa dijeng. Ditshoswane tse dingwe go tswa kwa sentlhageng di nkgelela lonko lo mme di lo sale morago.





Letlha:



A re kwaleng

Buisa tshedimosetso e e ka ga
ditshoswane mme o arabe dipotso.

Kgang e e ka ga eng?

A E naya tshedimosetso ka ga ditselana tsa ditshoswane.

B E re bolelela ka moo re ka fedisang ditshoswane ka teng.

C E re bolelela gore re ka bona ditshoswane kwa kae.



Goreng o tshwanetse go bayo dijo gaufi le sentlhaga sa ditshoswane?

A Gore ditshoswane di etsaetsege. **C** Gore ditshoswane di dire tselana.

B Go thibela tselana ya ditshoswane. **D** Go bolaya ditshoswane.

Fa tshoswane e bone dijo, e bolelela tse dingwe jang gore di bone dijo?

A Di a bogela mme di e sale morago. **C** Di nkgelela dijo mo pampiring.

B Di a taboga go fitlhela di bona dijo. **D** Di nkgelela lonko lo lo tlogetsweng ke tshoswane ya ntsha.

A o akanya gore ditshoswane di a tlhokomelana? Ke goreng o rialo?



A re kwaleng

Buisa mafoko mme
o reetse medumo.

Modumo nk

lonko	monko	nko
-------	-------	-----

Jaanong kgaoganya mafoko a ka dikarolwana. O filwe sekao ka ya ntsha.

mmogo	sala	tshedimosetso
mmo/go		
lekeletsa	morago	kgobokanelo
taboga	pele	tlogelang

Mafoko a
tlwaelo
khutla
mme
molema



A re bueng

Lebelela tselana ya ditshoswane mo sekolong mme o thale se o se bonang.
Tlhalosetsa tsala ya gago setshwantsho sa gago.



A re kwaleng

Kwalolola polelo nngwe le nngwe ya
tse, mme o simolole ka Maabane.
Dirisa mafoko a go go thusa:

setse

jele

kgobokanetse bone

Ditshoswane di sala tselana morago.

Maabane ditshoswane

O bona ditshoswane di kgobokonela dijo.

Maabane o

Ditshoswane di ja dijo tse di sukiri.

Maabane



A re kwaleng

Sekteletsa lefoko le le nepagetseng..

Tsamaisano

Dijo di/se selwa ke ditshoswane.

Re ne ke/re lebeletse
ditshoswane.

Pitse e/di nwa metsi.

Karabo o/ba thari gape.

Bongi o/ba palama baesekelle.

Bana ba/o batla go ja.

Letsatsi le/a bolelo.

Ditshoswane e/di batla dijo.



Letlha:



A re kwaleng

Sekeltsa lefoko le le nepagetseng.

Re dirisa ke, se ke, yo ke
fa pele ga leina lengwe le
lengwe ta re araba potso,
"Ke eng se?"



ke	apole
	lee
	pitse
	pene

	motho
	nama
	namune
	lesea

	sethumi
	peba
	mokgele
	pholo



Boitumediso

Ditshoswane di bolelelana kwa dijo di leng teng ka go tlogela lonko mo tselaneng ya dijo. Di dira jaana gonne ga di kgone go bua. Le rona re ka bolelela ditsala tsa rona sengwe re sa buisane le bona. Re dirisa difatlhego le mathlo a rona go bontsha maikutlo. Tlatsa tafole e.

Ba reng?	Ke tenegile.	Ke itumetse.	Ke tlhontse.	Ke maketse.
Matlho				
Melomo				
Dintshi				
Sefatlhego				
Jaanong thala difatlhego tsa gago.				




Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Lebelela ditshwantsho tsa dinaane tse re di buisitseng.

Tau e kgolo le
Peba e nnyeGo falosa
Dolofini

Mmutla le Khudu



Letsatsi le Phefo

Tse dingwe ka
ditshoswane

Bongi

A re buiseng



Akanya ka ga dinaane tse o di buisitseng mo bukeng e.

Ke mofuta ofe wa naane oo o ratileng thata?

Ke goreng o rata dinaane dingwe go gaisa tse dingwe mo bukeng e.

Di kwale dinomoro, o simolola ka l ya naane e o e ratileng thatathata, go ya go 4 ya naane e o e ratileng go le gonnye.

A o ratile Tlou e kgolo le Peba e nnye kgotsa Letsatsi le Phefo kgotsa

Mmutla le Khudu? O tshwanetse wa bo o rata go buisetra go ijesa monate.

A o tlhophile go falosa Dolofini kgotsa Lefatshe la ditshoswane?

O tshwanetse wa bo o rata go buisetra go batla tshedimosetso.



Letlha:



A re kwaleng

Araba dipotsa tse. Lefoko la ntlha la karabo le simolole ka tlhakakgolo. Gakologelwa go feleletsa ka khutlo.



Ke naane efe e o e ratileng thatathata.

Ke eng se o se ratileng ka ga naane e?

Ke naane efe e o e ratileng go le gonye?

Ke eng se o sa se ratang ka ga naane e?

A o rata go buisetsa go batla tshedimosetso kgotsa go ijesa monate?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo mme morago o kgaoganye mafoko go ya ka medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhameetseng mo bukeng ya dithutiso

mmogo	ratang	monate
m/mo/go		
kgang	tshedimosetso	buisa
dikgang	nomore	dolofini



Mafoko a
tlwaelo
ntlha
bobedi
boraro
bone

Morutabana: Saena

Letlha



A re diragatseng

Tlotla le tsala ya gago ka ga naane e o e ratileng thatathata.

Tlotla ka ga baanelwa mo naaneng. Bua gore ke eng se o se ratileng thatathata ka ga naane e.
A naane e e go file tshedimosetso?

Rulaganya go kwala naane kgotsa kgang ya gago.

A re kwaleng



E tlaa bua ka ga eng?

Baanelwa bagolo ba gago e tlaa nna bomang?

O tlaa neelana ka tshedimosetso efe?



Boitumediso

Sega tsebe e e latelang. Dira buka. Mo bokwantleng, kwala setlhogo sa buka. Kwala leina la gago ka fa tlase ga setlhogo, gonne o mokwadi. Thala setshwantsho mo sephuthelong. Jaanong kwala kgang ya gago e e nang le matseno, mmele le bokhutlo.





Sephuthelo sa kwa morago



KA GA MOKWADI

Kwala leina la gago



O na le dingwaga tse kae?

O nna kwa kae?

Thala setshwantsho fa.

Sephuthelo



KGATO 2.

Mano mo moleng wa manontho

KGATO 3.

E tshwarengye no left hakoronge le

Kwala setlhogo sa buka fa.

Tlatsa leina la gago (o mokwadi).

KGATO 4. Segu mo moleng monogo ga go tshwarengya buka

KGATO 1 Mengu mo moleng wa manontho



Tswelela ka kgang yá gago fa le mo tsebeny yá gago fa.



5.



Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.






Thala setshwantsho fa.



Simolola go kwala kgang ya gago fa le mo tsebeng ya 3.

Thala setshwantsho fa.



Fetsa kgang ya gago.



Tswelela ka kgang ya gago fa.

Kwala goré go diragadla eny kwa boekhutlioni jwa kgang ya
gago fa le mo tsebeng ya 6.

Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.

Thanodi ya me

A
a

G
g

B
b

H
h

C
c

I
i

D
d

J
j

E
e

K
k

F
f

L
l

Thanodi ya me

M
m

Handwriting practice lines for the letters M and m.

S
s

Handwriting practice lines for the letters S and s.

N
n

Handwriting practice lines for the letters N and n.

T
t

Handwriting practice lines for the letters T and t.

O
o

Handwriting practice lines for the letters O and o.

U
u

Handwriting practice lines for the letters U and u.

P
p

Handwriting practice lines for the letters P and p.

V
v

Handwriting practice lines for the letters V and v.

Q
q

Handwriting practice lines for the letters Q and q.

W
w


Handwriting practice lines for the letters W and w.

R
r

Handwriting practice lines for the letters R and r.

X - Z
x - z

Handwriting practice lines for the letters X-Z and x-z.



Dinoga le dillere
Segela dinoga le dillere dibadi
tsé.

